

Decembar  
2024

# JEDINSTVENI PROSPEKT



admin

KOMUNALNO AD TREBINJE

Decembar 2024

## Sadržaj

<b>I. SKRAĆENI PROSPEKT .....</b>	<b>7</b>
A. UVOD, SA UPOZORENJIMA.....	7
B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU .....	8
D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI.....	12
<b>II. FAKTORI RIZIKA .....</b>	<b>14</b>
II.1 Faktori rizika Emitenta .....	14
II.1.1 Nedostatak (odliv) radne snage .....	14
II.1.2 Nemogućnost sklapanja ugovora sa korisnicima komunalnih usluga, a samim tim i otežana naplata pruženih usluga.....	14
II.1.3 Povećanje cijene goriva .....	15
II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti .....	16
II.2.1 Cjenovni rizik.....	16
II.2.2 Rizik neisplaćivanja dividende .....	16
II.2.3 Rizik likvidnosti akcija .....	16
II.2.4 Poreski rizik.....	17
<b>III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI.....</b>	<b>18</b>
III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA.....	18
III.1.1 Lica odgovorna za podatke.....	18
III.1.2 Izjava odgovornih lica .....	18
III.2 Izvještaji stručnjaka .....	18
III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica .....	19
III.2.2 Izjave.....	19
III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI .....	19
III.4 INFORMACIJE O EMITENTU .....	19
III.5 PREGLED POSLOVANJA.....	20
III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta .....	20
III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti .....	20
III.5.3 Glavna tržišta .....	20
III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta.....	21
III.5.5 Strategije i ciljevi .....	21
III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima .....	22
III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu.....	22

III.5.8 Ulaganja.....	22
III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta ...	25
III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA.....	25
III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA .....	25
III.8 IZVORI SREDSTAVA.....	34
III.8.1 Izvori sredstava.....	34
III.8.2 Informacije o novčanim tokovima Emitenta.....	35
III.8.3 Informacije o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja .....	35
III.8.4 Informacije o svim ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje emitenta.....	35
III.8.5 Informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za planirane investicije Emitenta .....	35
III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE .....	35
III.10 INFORMACIJE O TRENDOVIMA .....	36
III.10.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta .....	36
III.10.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta.....	36
III.10.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.....	36
III.11 PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI.....	36
III.12 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI .....	36
III.12.1 Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja .....	37
III.12.2 Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija.....	37
III.13 LIČNA PRIMANJA I NAKNADE .....	37
III.14 UPRAVA .....	38
III.14.1 Naknade za raskid ugovora .....	38
III.15 ZAPOSLENI .....	38
III.15.1 Udjeli u vlasništvu .....	39
III.15.2 Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih.....	40
III.16 VLASNIČKA STRUKTURA .....	40
III.16.1 Različita glasačka prava akcionara.....	40
III.16.2 Različita glasačka prava akcionara.....	40
III.16.3 Vlasništvo i kontrola nad Emitentom.....	40
III.16.4 Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom .....	41
III.17 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA.....	41
III.18 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA.....	41

III.18.1 Polugodišnji finansijski podaci Emitenta za 2024. godinu .....	41
III.18.2 Finansijski podaci Emitenta za 2023, 2022. i 2021. godinu .....	53
III.18.3 Revizorski izvještaji Emitenta .....	87
III.18.4 Konsolidovani finansijski izvještaji .....	93
III.18.5 Pro forma finansijske informacije .....	93
III.18.6 Politika dividendi .....	93
III.18.7 Sudski i arbitražni postupci .....	93
III.18.8 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta .....	93
III.19 DODATNE INFORMACIJE .....	93
III.19.1 Osnovni kapital .....	93
III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent .....	93
III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta .....	94
III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala .....	94
III.19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose. 94	
III.19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala .....	94
III.19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta .....	95
III.20 ZNAČAJNI UGOVORI .....	95
III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI .....	95
<b>IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI .....</b>	<b>97</b>
IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE .....	97
IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu .....	97
IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost .....	97
IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu .....	97
IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava .....	97
IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE .....	98
IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude .....	98
IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju .....	98
IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti .....	99
IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja .....	99
IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane .....	100

IV.2.6	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti.....	100
IV.2.7	Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju .....	100
IV.2.8	Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja .....	100
IV.2.9	Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta.....	101
IV.2.10	Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti .....	102
IV.2.11	Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta .....	102
IV.2.12	Podaci za kontakt Emitenta.....	102
IV.3	USLOVI JAVNE PONUDE.....	102
IV.3.1	Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude.....	102
IV.3.2	Uslovi koji se primjenjuju na ponudu.....	103
IV.3.3	Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu	103
IV.3.4	Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.....	103
IV.3.5	Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu .....	103
IV.3.6	Rokovi za povlačenje zahtjeva.....	104
IV.3.7	Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti.....	104
IV.3.8	Način i datum javne objave rezultata ponude .....	104
IV.3.9	Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa.....	104
IV.3.10	Plan distribucije i dodjele.....	105
IV.3.11	Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije.....	105
IV.3.12	Postupak obavještanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja .....	105
IV.3.13	Određivanje cijene.....	106
IV.3.14	Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije.....	106
IV.3.15	Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi .....	106
IV.3.16	Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa.....	106
IV.3.17	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti .....	106
IV.4	UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM.....	107
IV.4.1	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište .....	107
IV.4.2	Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje.....	107
IV.4.3	Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta .....	107
IV.4.4	Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju .....	107

IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija .....	107
IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe) .....	107
IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI .....	108
IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije.....	108
IV.6 RAZRJEĐIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE.....	108
IV.7 DODATNE INFORMACIJE.....	109
IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti.....	109
IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj .....	109
IV.8 Prilozi .....	109

## I. SKRAĆENI PROSPEKT

### A. UVOD, SA UPOZORENJIMA

#### OSNOVNI PODACI O EMITENTU

Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100KMTBRA3
Puno poslovno ime:	Akcionarsko društvo "Komunalno" Trebinje
Skraćeno poslovno ime:	"Komunalno" a.d. Trebinje
Sjedište i adresa:	Luke Čelovića br. 2, Trebinje
Matični broj:	01122363
Šifra djelatnosti:	38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
Registracioni sud:	Okružni privredni sud Trebinje
MBS:	62-02-0013-12 (RU-1-769-00)
JIB:	4401359280008
Oznaka i broj u registru emitentata	KMTB-R-A; 04 – 42 – 48
Telefon:	059/220-374
Fax:	059/260-518
E-mail:	adkomunalno@teol.net
Web:	<a href="https://komunalnotrebinje.com/">https://komunalnotrebinje.com/</a>

#### AGENT EMISIJE

Poslovno ime:	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
Adresa:	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Matični broj	11015239
Telefon:	00387 51 345-600
Fax:	00387 51 345-601
E-mail:	mail@monetbroker.com
Web:	monetbroker.com

#### ORGAN KOJI JE ODOBRILO PROSPEKT

Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Adresa:	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
Telefon:	00387 51 218-362
Fax:	00387 51 218-361
E-mail:	kontakt@secrs.gov.ba
Web:	www.secrcs.gov.ba
Datum odobrenja Prospekta:	

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“

## B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

**Puno poslovno ime:** Akcionarsko društvo "Komunalno" Trebinje

**Skraćeno poslovno ime:** "Komunalno" a.d. Trebinje

**Pravni oblik Emitenta:** Otvoreno akcionarsko društvo;

**Zakonski okvir:** Emitent posluje u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 75/04 i 78/11),
- Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS broj 111/13),
- Zakonom o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS broj: 71/12 i 79/15) i
- Uredbom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službeni glasnik RS broj: 38/13 i 50/11)

**Osnovni kapital Emitenta:** 363.611,00 KM

**JIB:** 4401359280008

**MB:** 01122363

**Pretežna djelatnost Emitenta:** 38.11 Prikupljanje neopasnog otpada.

Članovi Uprave Emitenta su:

**Milan Mandrapa**, v.d. direktora

**Jelena Kržić-Đurica**, predsjednik upravnog odbora

**Slavenko Jakšić**, član upravnog odbora

**Boban Manigoda**, član upravnog odbora

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2023, 2022. i 2021. godinu vršila je revizorska kuća Društvo sa ograničenom odgovornošću "POSLOVNI INFORMATOR - REVIZIJA", Ulica Mihajla Pupina br. 21, 71 420 Pale, ovlašćeni revizor Nada Đurđić. U tabeli ispod dat je pregled vlasničke strukture Emitenta na dan 31.12.2024. godine:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija
GRAD TREBINJE	30,001843	109.090
LOTEX DOO TREBINJE	27,293179	99.241
STJEPANOVIĆ SNEŽANA	14,576017	53.000
KANTAR NIKOLA	8,597375	31.261
HERC-INVEST DOO TREBINJE	4,098061	14.901
ČIČKOVIĆ MILORAD	1,35612	4.931
MRKAIĆ TATJANA	1,149855	4.181
BRAJKOVIĆ PANTO	1,135004	4.127
MANDRAPA LAZAR	0,692773	2.519
IPATOVA NADEŽDA	0,678197	2.466
OSTALI	10,421576	37.894
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>	<b>363.611</b>

Grad Trebinje ima najveći procenat vlasništva sa 30,001843% u Emitentu ali nema kontrolni položaj.



## Skraćeni finansijski podaci Emitenta

### Skraćeni finansijski izveštaji Emitenta

<i>Skraćeni bilans stanja</i>	2023	2022	2021
<b>Aktiva</b>			
Stalna imovina	549.467	548.068	680.270
Tekuća imovina	1.163.057	983.988	848.372
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	-	-	-
Aktivna vremenska razgraničenja	-	-	-
Poslovna aktiva	1.712.524	1.532.056	1.528.642
Ukupna aktiva	1.712.524	1.532.056	1.528.642
<b>Pasiva</b>			
Kapital	935.049	910.431	994.961
Osnovni kapital	363.611	363.611	363.611
Rezerve	32.232	32.232	30.996
Revalorizacione rezerve	-	-	-
Neraspoređeni dobitak	539.206	522.564	600.354
Gubitak do visine kapitala	-	-	-
Dugoročna rezervisanja	173.386	203.938	236.425
Dugoročne obaveze	173.386	203.938	236.425
Kratkoročne obaveze	104.629	102.669	-
Bilansna pasiva	1.712.524	1.532.056	1.528.642

<i>Skraćeni bilans uspjeha</i>	2023	2022	2021
Poslovni prihodi	3.062.908	2.618.132	2.551.978
Poslovni rashodi	3.012.473	2.719.539	2.505.746
Poslovni dobitak (gubitak)	50.435	(101.407)	46.232
Finansijski prihodi	8.303	6.835	9.922
Finansijski rashodi	20.969	11.965	14.504
Dobitak(gubitak) redovne aktivnosti	37.769	(106.537)	41.650
Ostali prihodi	39.418	110.210	74.741
Ostali rashodi	48.657	6.152	82.084
Dobitak (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda	(9.239)	104.058	(7.343)
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja	16.420	(7.976)	24.749
Poreski rashodi perioda	-	5.649	9.558
Neto dobitak(gubitak) tekuće godine	16.420	(7.976)	24.749
Ukupni prihodi	3.110.737	2.735.177	2.636.641
Ukupni rashodi	3.094.317	2.743.153	2.602.334
<b>Skraćeni bilans novčanih tokova</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.391.043	3.154.234	3.108.405
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.232.816	2.878.621	2.915.970
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	158.227	275.613	192.435
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	16.380	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	65.138	10.530	95.357
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	48.758	10.530	(95.357)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-	-

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	100.923	98.946	95.357
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(100.923)	(98.946)	(95.357)
Ukupni prilivi gotovine	3.407.423	3.154.234	3.108.405
Ukupni odlivi gotovine	3.398.877	2.988.097	3.021.883
Neto priliv (odliv) gotovine	8.546	166.137	86.522
Gotovina na početku obračunskog perioda	537.880	371.743	285.221
Gotovina na kraju obračunskog perioda	546.426	537.880	371.743

### Polugodišnji finansijski izvještaji

Skraćeni bilans stanja	30.06.2023.	2022.
<b>Aktiva</b>		
Stalna imovina	483.414	548.068
Tekuća imovina	970.323	990.971
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	329.458	537.880
Bilansna aktiva	1.453.737	1.539.039
Vanbilansna aktiva	620.472	620.649
<b>Pasiva</b>		
Kapital	899.107	917.414
Osnovni kapital	363.611	363.611
Rezerve	32.232	32.232
Revalorizacione rezerve	-	-
Neraspoređeni dobitak	521.571	521.571
Dugoročna rezervisanja	0	0
Dugoročne obaveze	133.916	133.916
Kratkoročne obaveze i rezervisanja	420.714	487.709
Bilansna pasiva	1.453.737	1.539.039
Vanbilansna pasiva	620.472	620.649
<b>Skraćeni bilans uspjeha</b>	<b>30.06.2023.</b>	<b>2022.</b>
Poslovni prihodi	1.285.722	1.199.716
Poslovni rashodi	1.311.385	1.300.550
Poslovni dobitak (gubitak)	(25.663)	(100.834)
Finansijski prihodi	-	3.872
Finansijski rashodi	6.547	6.351
Dobitak(gubitak) redovne aktivnosti	(32.210)	(103.313)
Ostali prihodi	18.343	21.929
Ostali rashodi	4.440	7.853
Dobitak (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda	13.903	14.076
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja	(18.307)	(89.297)
Poreski rashodi perioda	-	4.848
Neto dobitak(gubitak) tekuće godine	(18.307)	(94.145)
Ukupni prihodi	1.304.065	1.225.517
Ukupni rashodi	1.322.372	1.314.814
<b>Skraćeni bilans novčanih tokova</b>	<b>30.06.2023.</b>	<b>2022.</b>
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.335.372	1.366.579
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.491.589	1.319.690
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	(156.217)	46.889
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-

Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja	2.310	6.854
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(2.310)	(6.854)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	49.895	48.991
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(49.895)	(48.991)
Ukupni prilivi gotovine	1.335.372	1.366.579
Ukupni odlivi gotovine	1.543.794	1.375.535
Neto priliv (odliv) gotovine	(208.422)	(8.956)
Gotovina na početku obračunskog perioda	537.880	371.743
Gotovina na kraju obračunskog perioda	329.458	362.787

### Rizici specifični za Emitenta

**Nedostatak (odliv) radne snage** - U prethodnom periodu Emitent se suočio sa hroničnim nedostatkom radne snage (uglavnom NK radnike), a što je prouzrokovalo otežan proces rada i obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Razlozi za to su prije svega otvaranje tržišta rada u susjednim zemljama (uglavnom Hrvatska -Dubrovnik), a zatim i težina posla U budućem periodu se može očekivati identična situacija, pa na određeni način to postaje najveći problem za poslovanje Društva. U cilju smanjenja navedenog rizika Društvo se okrenulo angažovanju radne snage iz susjednih zemalja (prije svega Srbija).

**Nemogućnost sklapanja ugovora sa korisnicima komunalnih usluga, a samim tim i otežana naplata pruženih usluga.**- Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, a u skladu sa kojim Emitent posluje, propisano je da se naplata pruženih komunalnih usluga od korisnika naplaćuje isključivo nakon potpisanog ugovora. Tu činjenicu korisnici komunalnih usluga zloupotrebljavaju i odbijaju potpisati ugovore, a sve u cilju neplaćanja ispostavljenih faktura, a što svakako utiče na likvidnost Emitenta. Takođe, prinudna naplata od neplatiša je otežana i spora. U cilju smanjenja ovog rizika Društvo putem saradnje sa organima vlasti pokušava da postojeću pravnu legislativu prilagodi svojim potrebama.

**Povećanje cijene goriva**- Stabilna cijena goriva i naftnih derivata je od izuzetnog značaja za poslovanje Emitenta, s obzirom da to predstavlja jedan od najvećih troškova. Svjedoci smo konstantnih turbulencija na svjetskim tržištima i svakodnevnog rasta spomenutih cijena, a što svakako utiče na svakodnevno poslovanje Emitenta i enormnih povećanja troškova. Emitent nema plan smanjenja ovog rizika, osim bliske saradnje sa organima vlasti sa ciljem saniranja mogućih posljedica ovakvih događaja.

### C. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

<b>Vrsta hartija od vrijednosti:</b>	Redovne (obične) akcije klase „A“
<b>Broj akcija:</b>	235.000
<b>Pojedinačna nominalna vrijednost:</b>	1,00 KM
<b>Prodajna cijena po akciji:</b>	1,00 KM
<b>Ukupna nominalna vr. emisije:</b>	235.000,00 KM
<b>ISIN kod:</b>	BA100KMTBRA3
<b>Emitovane hartije od vrijednosti Emitenta</b>	Emitent je do sada emitovao jednu emisiju redovnih (običnih) akcija: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>363.611</b> redovnih (običnih) akcija iz <b>prve emisije</b>, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 363.611,00 KM;</li> </ul>
<b>Prava sadržana u hartijama od vr.:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta,</li> <li>• pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta,</li> </ul>

- pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijam svih vrsta u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

*Relevantna nadređenost hartija u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti*

Sve redovne (obične) akcije nose ista prava

*Ograničenje prenosivosti:*

Bez ograničenja prenosivosti

*Politike dividende ili isplate*

Emitent nema usvojenu politiku dividende ili isplate

*Tržište:*

Nakon registracije druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

### Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti

*Cjenovni rizik* - Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni

*Rizik neisplaćivanja dividende* - Emitent nema usvojenu politiku dividendi i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima.

*Rizik likvidnosti akcija* - Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta.

*Poreski rizik* - Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa.

*Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.*

## D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI

II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim pravnim i fizičkim, domaćim i stranim licima. Drugom emisijom Emitent emituje 235.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prodajna cijena akcija iz druge emisije iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Dan početka upisa i uplate akcija utvrđen je u javnom pozivu objavljenom u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze. Upis i uplata će trajati 30 dana, s tim da će se u prvih 15 dana od početka ponude koristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je 20. dan (01.01.2025.) od dana donošenja Odluke o II (drugoj) emisiji akcija Emitenta.

Upis akcija putem prava preče kupovine vršiče se putem upisnica kod Agenta emisije - BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 08.00-16.00h, a nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali ostatak akcija ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija. Takođe, u skladu sa članom 39. stav (6) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022*) Emitent ima pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija ukoliko se u toku korišćenja prava preče kupovine realizuje minimalni prag uspješnosti definisan Odlukom o II (drujoj) emisiji.

U skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave (*“Sl. glasnik RS”, broj: 50/10*), Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude u slučaju da Grad Trebinje u roku ostavljenom za korišćenje prava preče kupovine ne upiše dovoljan broj akcija kojim bi zadržao zakonski minimum procenta vlasništva u Emitentu.

U slučaju da Grad Trebinje jedini iskoristi pravo preče kupovine akcija iz II (druge) emisije, te da ostale akcije iz predmetne emisije kupe lica koja nisu u vlasničkoj strukturi Emitenta, skrtuktura vlasništva izgledaće:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija	% Vlasništva	Broj akcija
GRAD TREBINJE	30,001843	109.090	30,001843	179.594
LOTEX DOO TREBINJE	27,293179	99.241	16,578546	99.241
STJEPANOVIĆ SNEŽANA	14,576017	53.000	8,853830	53.000
KANTAR NIKOLA	8,597375	31.261	5,222256	31.261
HERC-INVEST DOO TREBINJE	4,098061	14.901	2,489263	14.901
ČIČKOVIĆ MILORAD	1,35612	4.931	0,823741	4.931
MRKAIĆ TATJANA	1,149855	4.181	0,698450	4.181
BRAJKOVIĆ PANTO	1,135004	4.127	0,689429	4.127
MANDRAPA LAZAR	0,692773	2.519	0,420807	2.519
IPATOVA NADEŽDA	0,678197	2.466	0,411953	2.466
OSTALI	10,421576	37.894	6,330266	37.894
<b>DOKAPITALIZACIJA</b>	-	-	<b>27,479615</b>	<b>164.496</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>	<b>363.611</b>	<b>100</b>	<b>598.611</b>

Redovne (obične) akcije iz druge emisije Emitenta uvrštiće se na Slobodno tržište Banjalučke berze.

Emitent procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 80% ponuđenih akcija. Po osnovu navedenog predviđanja, očekuje se minimalni priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu od 188.000,00 KM.

Procjena je da ukupni troškovi emisije akcija neće preći 3,20 % nominalne vrijednosti emisije.

Kupovinom na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa. Cijena po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 1.00 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Cjelokupan iznos sredstava prikupljenih drugom emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom koristiće se za nabavku komunalne opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Emitenta.

Očekivani efekti investiranja ogledaće se u povećanju efikasnosti poslovanja Emitenta čime će Emitent biti u mogućnosti da pruži kvalitetniju uslugu korisnicima. Predmetna emisija se provodi bez preuzimaoca akcija i ne postoje nikakvi sukobi interesa koji se odnose na ponudu akcija ili njihovo uvrštenje u trgovanje.

## II. FAKTORI RIZIKA

### II.1 Faktori rizika Emitenta

Emitent u svom poslovanju može biti izložen sljedećim rizicima:

- *Nedostatak (odliv) radne snage*
- *Nemogućnost sklapanja ugovora sa korisnicima komunalnih usluga, a samim tim i otežana naplata pruženih usluga*
- *Povećanje cijene goriva*

#### II.1.1 Nedostatak (odliv) radne snage

Hronični nedostatak radne snage (NK radnici): Komunalna preduzeća često zavise od radnika koji obavljaju fizičke poslove, kao što su održavanje infrastrukture, čišćenje, odvoz otpada i druge usluge koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje lokalne zajednice. Nedostatak radne snage u ovoj oblasti može značiti da preduzeće ne može da odgovori na sve zahtjeve tržišta i obezbijedi kontinuitet usluga. U ovom slučaju, preduzeće se suočava sa stalnim problemom manjka radne snage, što dovodi do otežanog obavljanja svakodnevnih aktivnosti, produžavanja vremena reakcije na obaveze i opterećenja postojećih zaposlenih.

Uticao na efikasnost rada: Kada preduzeće ne može da obezbijedi dovoljno radne snage, to direktno utiče na efikasnost rada. Npr., radnici mogu biti preopterećeni, što može dovesti do smanjenja produktivnosti, grešaka ili nesreća na radnom mestu. Takođe, mogu nastati kašnjenja u obavljanju rutinskih zadataka, što smanjuje kvalitet pruženih usluga i može negativno uticati na zadovoljstvo korisnika.

Uticao tržišta rada u susjednim zemljama: Jedan od ključnih razloga za nedostatak radne snage je otvaranje tržišta rada u susjednim zemljama, naročito u Hrvatskoj (posebno Dubrovniku), što stvara konkurenciju za radnu snagu. Hrvatska, kao članica EU, može ponuditi bolje plate, bolje radne uslove i veće društvene beneficije, što motiviše radnike da se sele iz drugih zemalja, uključujući i iz Srbije i drugih zemalja u regionu. Ovaj fenomen, poznat kao "odliv mozgova" ili "migracija radne snage", može značiti da komunalno preduzeće gubi radnike na konkurentna tržišta sa boljim uslovima.

Težina posla: S obzirom na specifičnosti rada u komunalnom sektoru, mnogi od ovih poslova su fizički zahtjevni, obuhvataju neprijatne uslove rada (rad na otvorenom, rad u noćnim smenama, rad u lošim vremenskim uslovima) i često nisu dovoljno plaćeni u odnosu na trud koji iziskuju. To može biti demotivišuće za radnike, pogotovo kada postoji mogućnost da za isti ili manji napor u susjednim zemljama dobiju bolje uslove rada i veću platu. Ovaj faktor dodatno pogoršava situaciju sa nedostatkom radne snage, jer je privlačenje novih radnika u ovakvim uslovima izuzetno teško. Proširenje tržišta rada i migracija radne snage: U narednim godinama, s obzirom na to da će se migracija radne snage vjerovatno nastaviti, komunalna preduzeća će biti pod sve većim pritiskom da obezbijede adekvatne kadrove. Kvalitet i kontinuitet usluga može biti ugrožen ukoliko ne postoji dovoljno radne snage da se pokriju svi potrebni poslovi. Stepen rizika: **Visok.**

#### II.1.2 Nemogućnost sklapanja ugovora sa korisnicima komunalnih usluga, a samim tim i otežana naplata pruženih usluga

Zakonski okvir za naplatu usluga: Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, komunalna preduzeća imaju obavezu da pružaju usluge samo korisnicima sa potpisanim ugovorom. To znači da je svaki korisnik komunalnih usluga, bilo da je fizičko ili pravno lice, dužan da potpiše ugovor kako bi mogao da koristi usluge (kao što su vodosnabdijevanje, odvoz otpada i sl.). Na temelju ovog ugovora, komunalna preduzeća fakturišu usluge i očekuju da korisnici na vrijeme plate iznos koji im je ispostavljen.

**Zloupotreba od strane korisnika:** Mnogi korisnici, svjesni da se naplata usluga ne može sprovesti bez potpisanog ugovora, zloupotrebljavaju ovu pravnu prazninu i odbijaju da potpišu ugovore. Na ovaj način, korisnici mogu izbjegavati plaćanje, jer komunalno preduzeće ne može izvoditi pravne radnje (kao što su slanje opomena, blokada računa ili tužbe) bez prethodnog postojanja formalnog ugovora. Takvi korisnici jednostavno ne plaćaju račune, jer nemaju pravnu obavezu prema preduzeću. Ovo značajno utiče na likvidnost preduzeća, jer umjesto da ostvaruju redovne prihode, ona se suočavaju sa problemima u naplati.

**Otežana prinudna naplata:** Kada korisnici odbijaju da plate ili ignorišu svoje obaveze, komunalna preduzeća se mogu osloniti na prinudnu naplatu putem sudskih i drugih pravnih radnji. Međutim, ova procedura je često spora, skupa i složena. Iako zakon omogućava prinudnu naplatu putem izvršitelja, proces je često dugotrajan i može trajati mjesecima ili čak godinama. U tom periodu, komunalno preduzeće ostaje bez potrebnih sredstava za dalji rad i održavanje infrastrukture, što može ugroziti kvalitet usluga.

**Uticaj na likvidnost i operativnu efikasnost:** Kada se naplata usluga ne odvija na vrijeme, preduzeće može doći u finansijske poteškoće, jer mora da pokriva tekuće troškove poslovanja, uključujući plate radnicima, troškove održavanja infrastrukture, nabavku energenata i druge obaveze. Otežana naplata znači da se sredstva koja su očekivana i koja su neophodna za redovno poslovanje, zapravo ne primaju u dovoljnim iznosima ili na vrijeme. Ovo može dovesti do problema sa likvidnošću i ugroziti poslovanje preduzeća.

**Potencijalni gubitak poverenja korisnika:** Ako preduzeće ne može da obezbedi redovno snabdijevanje uslugama ili se suočava sa stalnim finansijskim problemima zbog loše naplate, to može dovesti do gubitka poverenja korisnika. Stepen rizika: **Visok.**

### *II.1.3 Povećanje cijene goriva*

**Zavisnost od cijene goriva i naftnih derivata:** Za mnoge komunalne usluge, kao što su odvoz otpada, održavanje infrastrukture, gorivo (ili naftni derivati) čini značajan deo operativnih troškova. Porast cijene goriva znači da preduzeće mora da izdvaja veće sume novca za iste usluge, što može stvoriti ozbiljne finansijske pritiske. Povećanje cijena može biti posljedica globalnih tržišnih faktora (npr. promjena u proizvodnji nafte, političke nestabilnosti u ključnim proizvođačkim zemljama, promjena u potražnji ili ponudi naftnih derivata).

**Uticaj na troškove poslovanja:** Povećanje cijene goriva ne utiče samo na direktne troškove potrošnje goriva (npr. za vozila i mašine), već može izazvati i sekundarne efekte, poput povećanja troškova transporta, održavanja i nabavke opreme koja zavisi od goriva. U kontekstu komunalnog preduzeća, ovo može uticati na cijene svih usluga koje podrazumijevaju upotrebu vozila, mašina ili opreme koja se pokreće gorivom. Na primjer, rast cijena goriva može dovesti do povećanja troškova odvoza otpada, što stavlja preduzeće pred izazov da odluči hoće li povećati cijene usluga korisnicima, što bi moglo izazvati nezadovoljstvo, ili da pretrpi gubitke.

**Turbulencije na globalnim tržištima:** Cijene goriva su vrlo podložne globalnim tržišnim turbulencijama, kao što su promjene u cijenama nafte, geopolitičke krize, prirodne nesreće, pandemije ili promjene u zakonodavstvu. Ove promjene mogu biti nepredvidljive, a njihova učestalost raste u posljednjim godinama, što stvara neizvesnost u poslovanju. Komunalna preduzeća, koja se često suočavaju sa dugoročnim ugovorima i fiksiranim cijenama usluga, teško mogu brzo da reaguju na ovakve promjene i adaptiraju svoje cijene korisnicima.

**Učinak na likvidnost i profitabilnost:** Ako cijene goriva raste brže od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoje cijene usluga, preduzeće može biti suočeno sa ozbiljnim problemima likvidnosti. To znači da preduzeće može imati poteškoća u izmirivanju svojih obaveza prema dobavljačima, radnicima ili drugim partnerima, što može dovesti do problema u njegovom svakodnevnom poslovanju. Takođe, ako se trošak goriva ne može prenijeti na korisnike, profitabilnost preduzeća može biti značajno ugrožena.

Ograničena fleksibilnost u smanjenju troškova: Komunalna preduzeća obično nemaju mnogo opcija za brzo smanjenje potrošnje goriva ili pronalaženje jeftinijih alternativa. Iako mogu uložiti u efikasnije tehnologije ili optimizovati rute (npr. za vozila u odvozu otpada), to ne znači da će biti u mogućnosti u potpunosti da eliminišu trošak goriva, pogotovo ako se cijene na globalnim tržištima nastave povećavati. Stepen rizika: **Visok**.

## II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti

### II.2.1 Cjenovni rizik

Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Na kretanje tržišne cijena akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd.

Uprava Emitenta, uzimajući u obzir kretanje cijene akcija Emitenta na banjalučkoj berzi koja se kretala u rasponu od 2,00-2,61 KM te obim prometa istom (*sve u 2024. godini*), procjenjuje da će se navedeni nivo cijene održati i u narednom periodu. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, rizik značajnije razlike između cijene po kojoj će se trgovati na tržištu i cijene po kojoj se prodaju akcije iz predmetne emisije, uprava Emitenta procjenjuje kao: **srednji**.

### II.2.2 Rizik neisplaćivanja dividende

Politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena. Kako Emitent nema usvojenu politiku dividendi i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **visok**.

### II.2.3 Rizik likvidnosti akcija

Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. U tom slučaju postoji mogućnost da će vlasnik akcija biti primoran prodati finansijski instrument po cijeni nižoj od tržišne te potencijalno ostvariti gubitak.

Imajući u vidu obim trgovanja hartijama Emitenta u 2024. godini, kao i raspon tržišnih cijena istih, navedeni rizik procjenjuje se kao **srednji**.



## II.2.4 Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.

U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje su predmet javne ponude i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva. Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16- ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17 i 58/19), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **srednji**.

*Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u određene vrste hartija od vrijednosti.*

### III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

#### III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA

##### III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u Jedinstvenom prospektu, odgovoran je v.d. direktora Emitenta, Milan Mandrapa.

##### III.1.2 Izjava odgovornih lica

„Potvrđujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

---

*Milan Mandrapa, v.d. direktora*

#### III.2 Izvještaji stručnjaka

Jedinstveni prospekt, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje za 2023, 2022. i 2021 godinu.

<i>R.br.</i>	<i>Autor izvještaja</i>	<i>Izvještaj</i>	<i>Poslovna adresa</i>
1.	D.O.O. „POSLOVNI INFORMATOR – REVIZIJA“ Ovlašćeni revizor Nada Đurđić, dipl.ekonomista.	Revizorski izvještaj 2021 Revizorski izvještaj 2022 Revizorski izvještaj 2023	Mihajla Pupina 21, Pale Mihajla Pupina 21, Pale Mihajla Pupina 21, Pale

Navedeni izvještaji izrađeni su na zahtjev Emitenta i autor izvještaja je upoznat da će se isti uključiti u Jedinstveni prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

### III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom III.2. Jedinstvenog prospekta u ovaj document nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

### III.2.2 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost ovog Prospekta odgovorni su Emitent, odgovorno lice Emitenta i revizor.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ovom Prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- e. Odobrenje ovog Prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog Prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim Prospektom.

### III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2021. i 2020. godinu vršila je revizorska kuća Društvo sa ograničenom odgovornošću "POSLOVNI INFORMATOR - REVIZIJA", Ulica Mihajla Pupina br. 21, 71 420 Pale, Ovlašćeni revizor Nada Đurđić.

Navedeni revizor, Nada Đurđić član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

U posmatranom periodu nije došlo do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju finansijskih izvještaja Emitenta.

### III.4 INFORMACIJE O EMITENTU

Poslovno ime Emitenta: *Akcionarsko društvo "Komunalno" Trebinje*

Mjesto registracije Emitenta: *Okružni privredni sud u Trebinju, Republika Srpska*

Matični broj Emitenta: *01122363*

Oznaka i broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti: *KMTB-R-A; 04 – 42 – 48*

Datum osnivanja Emitenta: *30.08.2001. godine*

Sjedište i pravni oblik Emitenta: *Luke Čelovića br. 2, Trebinje, Republika Srpska, Otvoreno akcionarsko društvo*

Zakonodavstvo prema kojem posluje Emitent: Emitent posluje u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23),
- Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11),

- Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS broj 111/13),
- Zakonom o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS broj: 71/12 i 79/15) i
- Uredbom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službeni glasnik RS broj: 38/13 i 50/11)

Djelatnost Društva: 38.11 – Prikupljanje neopasnog otpada

Tel: + 387 59 220 - 374

Fax: + 387 59 260 - 518

Web adresa: <https://komunalnotrebinje.com/>

Napomena: Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio Jedinstvenog prospekta.

### III.5 PREGLED POSLOVANJA

#### III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta

Prema Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnostima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka osnovna djelatnost Emitenta je: 38.11– Prikupljanje neopasnog otpada.

U okviru svoje djelatnosti Emitent se bavi prvenstveno sanitarnim i drugim djelatnostima, kao što je sakupljanje i odvoz smeća i drugog otpada, održavanje gradskog zelenila, pružanje pogrebnih usluga ali i održavanje gradskog groblja.

Struktura prihoda Emitenta prikazana je u sljedećoj tabeli:

R.br.	POSLOVNI PRIHODI	2023	2022	2021
1.	Prihodi od prodaje usluga	2.846.939,00	2.594.884,00	2.503.727,00
2.	Ostali poslovni prihodi	215.969,00	23.248,00	48.251,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.062.908,00</b>	<b>2.618.132,00</b>	<b>2.551.978,00</b>

Najveći dio prihoda u 2023. godini ostvaren je po osnovu vršenja usluga odvoza smeća fizičkim i pravnim licima, zatim uslugama održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama Grada Trebinja.

Ostali poslovni prihodi, na dan 31.12.2023. godine, ostvareni su po osnovu refundacije porodijskog bolovanja 31.728,00 KM, po osnovu refundacije bolovanja 9.914,00 KM, po ugovoru sa fondacijom "Network for Animals" za poslovnu jedinicu Azila za uređenje prihvatilišta za životinje 37.500,00 KM, prihodi od sufinansiranja Projekta "Za ljepše i čistije Trebinje" faza 2 po konkursu od strane Fonda za ekološki i energetska efikasnost 80.000,00 KM kao i prihodi po osnovu donacije kontejnera prema Projektu prekogranične saradnje 56.827,00 KIM

#### III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge.

#### III.5.3 Glavna tržišta

Emitent posluje na tržištu Republike Srpske, teritorija Istočne Hercegovine, na području grada Trebinje, gdje je u toku 2023. godine ostvario poslovne prihode u iznosu od 3.062.908,00 KM, dok je u toku 2022. godine ostvaren prihod u iznosu od 2.618.132,00 KM.

Struktura prihoda Emitenta data je u tački III.5.1.

### *III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta*

JODP "KOMUNALNO" p.o. Trebinje osnovano je 1952. godine. Od dana osnivanja doživjelo je nekoliko promjena u obliku organizovanja.

Usvajanjem Statuta na Skupštini održanoj 30.08.2001.godine, Emitent je transformisano iz državnog javnog preduzeća u Akcionarsko društvo "KOMUNALNO" Trebinje.

Ova transformacija izvršena je na osnovu odredaba Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj: 24/98).

Nakon izvršene privatizacije po propisima iz 1998. godine, po Rješenju Direkcije za privatizaciju, Emitent je 07.09.2001. godine registrovano kao akcionarsko društvo kod Osnovnog suda u Trebinju, uložak broj: RU-1-769-00 i dalje posluje pod nazivom Akcionarsko društvo "Komunalno" Trebinje.

U sudski registar Okružnog privrednog suda u Trebinju, Rješenjem broj: 062-0-REG-12- 000176 od 15.06.2012. godine, upisani su podaci o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima, usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u R.S. i usklađivanje sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu R.S. u preduzećima koja obavljaju komunalnu djelatnost na jedinice lokalne samouprave.

U sudski registar Okružnog privrednog suda u Trebinju, Rješenjem broj: 062-0-REG-21- 000131, od 29.04.2021. godine, upisana je promjena lica ovlaštenog za zastupanje, tako da se briše Nedeljko Lambeta, a upisuje Milan Mandrapa, u svojstvu vršioca dužnosti direktora.

Emitent u svome sastavu ima poslovne jedinice i to: "Čistoća", u čijem sklopu je „Azil“ za pse, „Deponija“, "Zelenilo", "Groblje", „Mehanizacija“ i "Ekonomski poslovi"

Ne postoje drugi događaji u razvoju poslovanja Emitenta.

### *III.5.5 Strategije i ciljevi*

Strategija Emitenta temelji se na pružanju kvalitetnih i pouzdanih komunalnih usluga, uz odgovorno upravljanje infrastrukturom i resursima. Misija uključuje održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s najvišim ekološkim standardima, čime se želi doprinijeti zaštiti životne sredine i očuvanju prirodnih resursa. Primarni cilj je osigurati kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta, dostupnih po prihvatljivim cijenama, čime se želi doprinijeti unapređenju kvaliteta života u zajednici.

Emitent se suočava s izazovima koje donosi potreba za modernizacijom infrastrukture, prilagođavanjem promjenama u zakonodavstvu, te sve većim zahtjevima za očuvanjem ekosistema. Cilj Emitenta je prepoznati i zadovoljiti rastuće

potrebe korisnika, implementirati inovativne tehnologije i optimizovati procese kako bi osigurali dugoročnu održivost poslovanja.

### *III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima*

Emitent nije zavisn o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

### *III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu*

Emitent je jedino komunalno društvo registrovano na području grada Trebinja koje pruža sve komunalne usluge

### *III.5.8 Ulaganja*

Pregled značajnih ulaganja u prethodne tri godine:

#### **INVESTIRANJE U 2021. GODINI**

U grupi 109-23 -02210- pisaće i računске mašine , toneri za štampače

- 30.04.2021. Tablet 3G Pro displej-1 kom Ek.posl. Kapitalsoft 337,61 + 17 % = 395,00 KM kanc.20
- 02.07.2021. HP LaserJet Enterprise – 1.196,58 KM + 17 % = 1.400,00 KM sa PDV kanc.20
- 30.09.2021. Štampač PRINTER MFP FHP M130 fn ( kanc.3 ) 1 kom 363,25 + 17 % PDV = 425,00
- 30.09.2021. Kućište za komj. D130010 ADMATHLON ( kanc.3 ) 1 kom 856,41 + 17 % = 1.002,00 KM

Svega : 2.753,85 KM bez PDV ili = 3.222,00 KM sa PDV

U grupi 69 – konto 02214- Oprema za proizvodnju final.proiz. od drveta

- 06.04.2021. Motorna pila MS 180 Lotex doo 469,81 + 17 % = 549,68 KM sa PDV-om

Na grupi 108-3 konto 02216 Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održ.prostorija

- 11.02.2021. Kamin PRITY K na čvrsto gorivo –Zelenilo – Maja BINGO doo 205,04 + 17 % = 239,90 KM
- 13.07.2021. Reflektori iz uvoza 5 kom ( 2750 evra )( Fina tehno led doo BG) 5.378,53 KM

Svega : 5.618,43 KM

Na grupi 102-konto 02219- Oprema za PTT saobraćaj

- 29.03.2021. Telefon Panasonic KX-TG2511FXM kanc.20 Račun.Krunić komerc 43,59 + 17 % = 51,00 KM sa PDV

Grupa 103/2 Oprema za radio i TV saobraćaj

- 30.11.2021. TV prijemnik na Garažama 1 kom 202,69 KM h 1,17 = 237,15 KM sa PDV

Na grupi 109-1- 022191- drveni namještaj-

- 10.12.2021. stolica BILLUM ( 2 KOM)-kanc. 3 i 8 176,92 h 1,17 = 207,00 KM

Na grupi 92-8- Oprema za održavanje čistoće ,konto 022193

- 31.03.2021. Rasipač soli i pijeska ATV SHARK (60 KG ) Golf audi 573,50 KM + 17 % = 671,00 KM sa PDV

*Svega investirano u opremu*

*do 31.12.2021. po grupama = 9.803,93 KM bez PDV ili = 10.556,25 KM sa PDV-om*

### INVESTIRANJE U 2022. GODINI

U grupi 109/2, 109/3, konto 02210- pisaće i račun. mašine i račun. oprema , nabavljeno je:

- 28.02.2022. Kompjuterska konfiguracija INTEL CORE 13/8GB 240 1 kom ( Kapital soft doo ) = 1.076,07 KM
- 31.05.2022. Kompjuterska konfiguracija INTEL OFFICE = 1.007,69 KM
- 31.08.2022.Kompjuterska konfiguracija INTEL Kapital soft doo = 1.015,81 KM
- 09.08.2022.Tablet VIVAX TPC-105 4G3 , 3 kom = 984,62KM
- 31.10.2022 Konfiguracija OFFICE INTEL CORE 13, 1 kom = 1.100,00 KM
- 31.03.2022 Gigabit raiter, 1 Kom., Kapital soft doo= 299,15 KM

*Svega u računarsku opremu u 2022. godini je iznosilo = 5.483,34 KM bez PDV ili = 6.415,51 KM sa PDV*

U grupi 108/1 ; 108/4- konto 02216 /02916 Oprema za zagrijavanje, ventil. i održavanje prostorija , nabavljena je sljedeća oprema:

- 04.07.2022.g Ventilator zagradski WC,. 1 kom,= 41,07KM

U grupi 43, konto 02213/02914- Oprema za proizvodnju alata i metalne ambalaže, nabavljen je :

- 30.06.2022., Aparat za varenje,1 kom, ( Garaže )= 281,20KM

U grupi 92-8 konto 022193/029195- Oprema za održavanje čistoće u gradovima i naseljima, nabavljen je:

- 25.01.2022.Puhač BR 600 Magnum 1 kom , = 1.730,78 KM

U grupi 111-2, konto 022192/029194 – Mjerni i kontrolni uređaji, pribor i aparati , nabavljena je :

25.01.2022Nadzorna kamera sa dodacima 3 kom,=1.463,46 KM

*Ukupna nabavljena osnovna sredstva, kao i izvršena dodatna ulaganja u obnovu opreme ,su iznosila u 2022. godini :*

**=8.999,85 KM bez PDV-a ili = 10.529,82 KM sa PDV-om**

### INVESTIRANJE U 2023. GODINI

U grupi 109/2, 109/3, konto 02210- pisaće i račun. mašine i račun. oprema , nabavljeno je:

- 31.05.2023.Tableti za inkasante 2 komada – kanc. 20 –Naplatna služba ,  
Nabavna vrijednost : = 630,00 KM  
Ispravka vrijednosti: = 91,86 KM  
Sadašnja vrijednost : = 538,14 KM

- 31.05.2023.HP Elite 8200 Desktop:  
Nabavna vrijednost : = 299,15 KM  
Ispravka vrijednosti : = 43,63 KM  
Sadašnja vrijednost : = 255,52 KM.

Ukupno ulaganje u računarsku opremu u 2023. godini je iznosilo :  
= 929,15 KM bez PDV-a.

U grupi 92-8, konto 022193- oprema za obavljanje komunalnih usluga, čišćenja ulica u gradovima i naseljima, održavanje parkova , nabavljena je sljedeća oprema :

- 30.11.2023. Brzi punjač AL500 ( Golf audi ), 1 komad,  
Nabavne vrijednosti : = 247,86 KM  
Ispravka vrijednosti : = 2,95 KM  
Sadašnja vrijednost : = 244,91 KM

U grupi 98-3 , konto 02215, Transportna sredstva u drumskom saobraćaju , nabavljeno je :

- 01.09.2023. Mercedes Benz Actros 2532 Mullwagen Njemačka ( E72-T-662 ) :  
Nabavna vrijednost : = 36.965,19 KM  
Ispravka vrijednosti : = 1.762,01 KM  
Sadašnja vrijednost : = 35.203,18 KM
- 09.11.2023..2019.g. produžena limuzina Wolkswagen, za PJ „Azil “  
Nabavna vrijednost : = 25.500,00 KM  
Ispravka vrijednosti : = 303,88 KM  
Sadašnja vrijednost : = 25.196,12 KM

Ukupno je uloženo u vozni park , uključujući nabavke novih vozila, iznos od = 62.465,19 KM bez PDV-a.

U grupi 31/7 konto 02211 – Oprema za proizvodnju i prenos elek.energije, nabavljena je sljedeća oprema :

- 17.05.2023. Motalica za kabal- Garaže – 1 kom  
Nabavna vrijednost : = 355,98 KM  
Ispravka vrijednosti : = 22,84 KM  
Sadašnja vrijednost : = 333,14 KM

U grupi 85-8, konto 02212- Pumpe za vodu, nabavljena je :

- 28.02.2023.g. potapajuća pumpa za prljavu vodu VSP-18000 INOX :  
Nabavna vrijednost : = 148,72 KM  
Ispravka vrijednosti : = 15,49 KM  
Sadašnja vrijednost : = 133,23 KM

U grupi 108-3, konto 02216 Oprema za zagrij.,ventil. i održavanje prostorija , kupljen je:

- 31.01.2023 Usisivač STIHL SE 62 ( Golf audi ) 1 kom.,. :  
Nabavna vrijednost : = 335,04 KM  
Ispravka vrijednosti : = 38,39 KM  
Sadašnja vrijednost : = 296,65 KM

*Ukupna nabavljena osnovna sredstva su iznosila u 2023. godini :*

*Nabavna vrijednost : = 64.750,14 KM  
Ispravka vrijednosti : = 2.297,32 KM  
Sadašnjavrijednost : = 62.452,82 KM*



Napravljena je i popisna lista donirane opreme po Projektu „prekogranične saradnje “

Nabavna vrijednost : = 116.879,91 KM

Ispravka vrijednost : = 1.239,45 KM

Sadašnja vrijednost : = 115.640,46 KM

### INVESTIRANJE U 2024. GODINI

Pregled ulaganja u postrojenja i opremu po grupama:

Grupa 109-23: Oprema – pisalice i računarske mašine:

- Kućište računara i5-11400/16GB/512GB.....726,50 KM
- MSG Office i159 Pentium ..... 457,26 KM
- MSG Office i159 Pentium .....457,26 KM
- Tablet Blackview Tab 70 .....256,41 KM
- Tablet Blackview Tab 70 .....393,16 KM
- Konfiguracija sa monitorom 22“, 2 kom .....1.282,05 KM

*Ukupno: 3.572,64 KM bez PDV-a*

Grupa 43: Oprema za proizvodnju alata i metalne ambalaže:

- Aku. bušilica i brusilica .....258,97 KM
- Brusilica kutna W 2200-230 .....317,95 KM
- Aku ugaona brusilica VLN4320 ..... 84,62 KM

*Ukupno: 661,54 KM bez PDV-a*

*III.5.8.1 Informacije o zajedničkim poduhvatima i društvima u kojima emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.*

Emitent nema udio u kapitalu drugih društava koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitka.

*III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta*

Ne postoje ekološki problemi koji bi mogli uticati na dugotrajne materijalne imovine Emitenta.

### III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Emitent nije član grupe. Emitent nema zavisnih društava.

### III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Pokazatelji iz Bilansa stanja na dan 30.06.2024. godine

R.br.	Opis	30.06.2024.	31.12.2023.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	STALNA SREDSTVA	489.736	549.467	89,13
	Nekretnine, postrojenja i oprema ulaganja na tuđim nekretninama	489.736	549.467	89,13
2.	TEKUĆA SREDSTVA	1.142.695	1.163.057	98,25
	Zalihe i dati avansi	35.495	36.814	96,41
	Kupci u zemlji	652.697	538.047	121,31
	Ostala kratk. potraživanja	2.136	16.034	13,321
	Potraživanja iz specif. poslova	0	11.861	0
	Potraživanja za pretplatu poreza dobiti	13.847	13.875	99,80
	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	438.520	546.426	80,25
3.	BILANSNA AKTIVA	1.632.431	1.712.524	95,32
4.	KAPITAL	899.335	935.049	96,18
5.	OBAVEZE	733.096	777.475	94,29
6.	Dugoročne obaveze	165.555	173.386	95,48
	Kratkoročne obaveze	567.541	604.089	93,95
7.	BILANSNA PASIVA	1.632.431	1.712.524	95,32

Finansijski pokazatelji Emitenta za prvo polugodište 2024. godine ukazuju na oprezne promjene u strukturi imovine i obaveza Emitenta. Ukupna bilansna aktiva je smanjena za 4,68% u odnosu na 31.12.2023., što može ukazivati na optimizaciju poslovanja ili smanjenje obima aktivnosti.

Stalna sredstva bilježe pad od 10,87%, dok tekuća sredstva pokazuju blagi pad od 1,75%, uz značajne fluktuacije unutar pojedinih segmenata. Konkretno, potraživanja od kupaca u zemlji porasla su za 21,31%, što može ukazivati na povećanje obima prodaje, ali i na moguće izazove u naplati. Istovremeno, gotovinski ekvivalenti bilježe pad od 19,75%, što zahtijeva pažljivo praćenje operativne likvidnosti.

Sa aspekta pasive, kapital se smanjio za 3,82%, što odražava potrebu za jačanjem zadržane dobiti ili dodatnim ulaganjem. Obaveze su smanjene za 5,71%, uz izraženiji pad kod kratkoročnih obaveza (6,05%) u poređenju sa dugoročnim obavezama (4,52%).

Sveukupno, rezultati ukazuju na stabilno poslovanje sa potencijalnim rizicima vezanim za likvidnost i naplatu potraživanja.

#### Pokazatelji iz Bilansa uspjeha na dan 30.06.2024. godine

R.br.	Opis	30.06.2024.	30.06.2023.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	1.392.699	1.271.314	109,55
2.	Drugi poslovni prihodi	26.221	14.408	181,99
3.	Finansijski prihodi	5.528	0	-
4.	Ostali prihodi	7.446	18.343	40,59
5.	Prihodi od usklađivanja vrijed. Imovine	0	0	-
6.	Ukupni prihodi (1 do 5)	1.431.894	1.304.065	109,80
7.	Poslovni rashodi	1.447.070	1.315.585	109,99
8.	Finansijski rashodi	4.395	6.547	67,13
9.	Ostali rashodi	2.126	240	885,83

10.	Rashodi od usklađivanja vrijed. imovine	0	0	-
11.	Rashodi po osnovu ispravki grešaka	0	0	-
12.	Ukupni rashodi (7 do 11)	1.453.591	1.322.372	109,92
13.	Gubitak	21.697	18.307	118,52

#### Pokazatelji likvidnosti na dan 30.06.2024. godine

Koeficijent trenutne likvidnosti = 0,77

Koeficijent tekuće likvidnosti = 0,06

Koeficijent opšte likvidnosti = 2,01

#### Pokazatelji finansijske stabilnosti na dan 30.06.2024. godine

Stepen finansijske stabilnosti = 2,03 (Kapital+Dug.rezerv+Dug.obaveze / Stalna imovina+Zalihe)

Finansijska sigurnost = 1,84 (Kapital/Stalna imovina)

Likvidnost Emitenta je generalno na zadovoljavajućem nivou, ali koeficijent trenutne likvidnosti ukazuje na potrebu za povećanjem gotovinskih rezervi ili bolje upravljanje obrtnim sredstvima. S druge strane, finansijska sigurnost je solidna, ali stepen finansijske stabilnosti može se unaprediti povećanjem učešća dugoročnih izvora finansiranja za pokriće stalne imovine.

#### Pokazatelji iz Bilansa stanja na dan 31.12.2023. godine

R.br.	Opis	31.12.2023.	31.12.2022.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
	STALNA SREDSTVA	549.467	548.068	100,26
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema ulaganja na tuđim nekretninama	549.467	548.068	100,26
	TEKUĆA SREDSTVA	1.163.057	983.988	118,20
	Zalihe i dati avansi	36.814	12.472	87,84
	Kupci u zemlji	538.047	425.072	126,58
2.	Ostala kratk. potraživanja	16.034	650	2466,77
	Potraživanja iz specif. poslova	11.861	2.265	523,66
	Potraživanja za pretplatu poreza dobiti	13.875	5.649	245,62
	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	546.426	537.880	101,59
3.	BILANSNA AKTIVA	1.712.524	1.532.056	111,78
4.	KAPITAL	935.049	910.431	102,70
5.	OBAVEZE	777.475	621.625	125,07
6.	Dugoročne obaveze	173.386	203.938	85,02
	Kratkoročne obaveze	604.089	417.687	144,63
7.	BILANSNA PASIVA	1.712.524	1.532.056	111,78

Finansijski pokazatelji Emitenta za 2023. godinu pokazuju pozitivan trend rasta ukupne imovine i kapitala, uz stabilnost stalnih sredstava. Značajan rast tekućih sredstava, posebno u segmentima potraživanja i gotovine, ukazuje na poboljšanu likvidnost i sposobnost pokrivanja kratkoročnih obaveza. Rast potraživanja od kupaca u zemlji i iz

specifičnih poslova može signalizirati širenje obima poslovanja, dok stabilni gotovinski ekvivalenti ukazuju na očuvanje operativne likvidnosti.

Međutim, primjećuje se i rast ukupnih obaveza, prvenstveno u segmentu kratkoročnih obaveza, što može predstavljati potencijalni izazov u narednom periodu. Pad dugoročnih obaveza ukazuje na smanjenje finansijskog pritiska na duži rok, ali povećanje kratkoročnih obaveza zahteva dodatnu pažnju u cilju održavanja finansijske stabilnosti.

Sveukupno, rezultati pokazuju da Emitent uspješno upravlja imovinom i kapitalom, ali je neophodno da se fokusira na optimizaciju obaveza i kontinuirano unapređenje operativnih procesa kako bi se osigurao dugoročan održiv rast.

### Pokazatelji iz Bilansa uspjeha na dan 31.12.2023. godine

R.br.	Opis	31.12.2023.	31.12.2022.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	2.846.939	2.594.884	109,71
2.	Drugi poslovni prihodi	215.969	23.248	928,98
3.	Finansijski prihodi	8.303	6.835	121,48
4.	Ostali prihodi	39.418	110.210	35,77
5.	Prihodi od usklađivanja vrijed. Imovine	108		
6.	Ukupni prihodi (1 do 5)	3.110.737	2.735.177	113,73
7.	Poslovni rashodi	3.012.473	2.719.539	110,77
8.	Finansijski rashodi	20.969	11.965	175,25
9.	Ostali rashodi	48.657	6.152	790,91
10.	Rashodi od usklađivanja vrijed. imovine	10.868	5.437	199,89
11.	Rashodi po osnovu ispravki grešaka	1.350	60	2250,
12.	Ukupni rashodi (7 do 11)	3.094.317	2.743.153	112,80
13.	Dobitak - Gubitak	16.420	(7.976)	

### Pokazatelji likvidnosti na dan 31.12.2023. godine

Koeficijent trenutne likvidnosti = 0,90

Koeficijent tekuće likvidnosti = 0,06

Koeficijent opšte likvidnosti = 1,93

### Pokazatelji finansijske stabilnosti na dan 31.12.2023. godine

Stepen finansijske stabilnosti = 1,89 (Kapital+Dug.rezerv+Dug.obaveze / Stalna imovina+Zalihe)

Finansijska sigurnost = 1.70 (Kapital/Stalna imovina)

Kao što se iz pokazatelja likvidnosti vidi, Emitent ne obezbjeđuje zadovoljavajući stepen trenutne likvidnosti, posmatrano kroz koeficijent pokrivenosti kratkoročnih obaveza gotovinom, dok je stepen opšte likvidnosti posmatrano kroz koeficijent pokrivenosti kratkoročnih obaveza tekućom imovinom, povoljniji. Koeficijent tekuće likvidnosti je nepovoljniji u odnosu na prethodna dva, zbog vrlo male vrijednosti zaliha na dan bilansa.

Isto tako, Emitent obezbjeđuje zadovoljavajući stepen finansijske stabilnosti i finansijske sigurnosti, što se vidi iz prikazanih pokazatelja, pa je u narednom periodu moguće zadovoljiti princip stalnosti poslovanja.

### Pokazatelji iz Bilansa stanja na dan 31.12.2022. godine

R.br.	Opis	31.12.2022.	31.12.2021.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	STALNA SREDSTVA	548.068	680.270	80,57
	Nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama	548.068	680.270	80,57
2.	TEKUĆA SREDSTVA	990.971	848.372	116,81
	Zalihe i dati avansi	17.909	24.710	72,48
	Kupci u zemlji	427.337	445.721	95,88
	Ostala kratkoročna potraživanja	650	2.722	23,88
	Potraživanja za pretplatu poreza dobiti	5.649	-	-
	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	537.880	371.743	144,69
	Kratkoročna razgraničenja	1.546	3.476	44,48
3.	BILANSNA AKTIVA	1.539.039	1.528.642	100,68
4.	KAPITAL	917.414	994.961	92,21
5.	OBAVEZE	621.625	533.681	116,48
	Dugoročne obaveze	133.916	236.425	164,07
	Kratkoročne obaveze	487.709	297.256	164,07
6.	BILANSNA PASIVA	1.539.039	1.528.642	100,68

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu ukazuju na stabilnost ukupne imovine, ali uz određene izazove u strukturi kapitala i obaveza. Pad stalnih sredstava odražava smanjenje dugoročne imovine, što može biti rezultat amortizacije ili smanjenih ulaganja. S druge strane, rast tekućih sredstava, posebno gotovine, pruža dobar signal likvidnosti i mogućnost pokrivanja kratkoročnih obaveza.

Međutim, značajno povećanje kratkoročnih obaveza zahtijeva pažnju, jer može ukazivati na povećane operative troškove ili oslanjanje na kratkoročno finansiranje. Pad dugoročnih obaveza sugerše smanjenje finansijskog pritiska na duži rok, ali rast ukupnih obaveza i pad kapitala može ukazivati na izazove u održavanju finansijske stabilnosti.

Ključni fokus u narednom periodu trebalo bi da bude na povećanju efikasnosti poslovanja, obnovi stalnih sredstava i optimizaciji obaveza, kako bi se očuvala stabilnost i osigurala dugoročna održivost. Povećana gotovina pruža prostor za potencijalne investicije koje bi mogle unaprediti poslovanje i poboljšati ukupne rezultate.

### Pokazatelji iz Bilansa uspjeha na dan 31.12.2022. godine

R.br.	Opis	31.12.2022.	31.12.2021.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	2.597.149	2.503.727	103,73
2.	Drugi poslovni prihodi	63.481	48.251	131,56
3.	Finansijski prihodi	3.872	9.922	39,02
4.	Ostali prihodi	74.547	74.741	99,74
5.	Ukupni prihodi (1 do 4)	2.739.049	2.636.641	103,88
6.	Poslovni rashodi	2.709.954	2.505.746	108,15
7.	Finansijski rashodi	11.965	14.504	82,49
8.	Ostali rashodi	14.191	82.084	17,29
9.	Rashodi po osnovu ispravki grešaka	60	-	-

10.	Ukupni rashodi (6-9)	2.736.170	2.602.334	2250,
11.	Dobitak	2.879	34.307	8,39

#### Pokazatelji likvidnosti na dan 31.12.2022. godine

Koeficijent trenutne likvidnosti = 1,10

Koeficijent tekuće likvidnosti = 0,04

Koeficijent opšte likvidnosti = 2,03

#### Pokazatelji finansijske stabilnosti na dan 31.12.2022. godine

Stepen finansijske stabilnosti = 1.86 (Kapital+Dug.rezerv+Dug.obaveze / Stalna imovina+Zalihe)

Finansijska sigurnost = 1,67 (Kapital/Stalna imovina)

Kao što se iz pokazatelja likvidnosti vidi, Emitent obezbeđuje zadovoljavajući stepen trenutne likvidnosti, posmatrano kroz koeficijent pokrivenosti kratkoročnih obaveza gotovinom, kao i opšte likvidnosti posmatrano kroz koeficijent pokrivenosti kratkoročnih obaveza tekućom imovinom. Koeficijent tekuće likvidnosti je nepovoljniji u odnosu na prethodna dva zbog vrlo male vrijednosti zaliha na dan bilansa.

Emitent obezbeđuje zadovoljavajući stepen finansijske stabilnosti i finansijske sigurnosti, što se vidi iz prikazanih pokazatelja, pa je u narednom periodu moguće zadovoljiti princip stalnosti poslovanja.

#### Pokazatelji iz Bilansa stanja na dan 31.12.2021. godine

R.br.	Opis	31.12.2021.	31.12.2020.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	STALNA SREDSTVA	680.270	811.496	83,83
	Nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama	680.270	811.496	83,83
2.	TEKUĆA SREDSTVA	848.372	854.385	99,30
	Zalihe i dati avansi	24.710	16.012	154,32
	Kupci u zemlji	445.721	543.684	81,98
	Ostala kratkoročna potraživanja	2.722	9.449	28,81
	Potraživanja za pretplatu poreza dobiti	-	-	-
	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	371.743	285.221	130,34
	Kratkoročna razgraničenja	3.476	19	18294,74
3.	BILANSNA AKTIVA	1.528.642	1.665.881	91,76
4.	KAPITAL	994.961	970.212	102,55
5.	OBAVEZE	533.681	695.669	76,71
	Dugoročne obaveze	236.425	335.370	70,50
	Kratkoročne obaveze	297.256	360.299	82,50
6.	BILANSKA PASIVA	1.528.642	1.665.881	91,76

Finansijski pokazatelji za 2021. godinu ukazuju na stabilnost ukupne imovine, ali uz određene izazove u strukturi kapitala i obaveza. Pad stalnih sredstava odražava smanjenje dugoročne imovine, što može biti rezultat amortizacije

ili smanjenih ulaganja. S druge strane, rast tekućih sredstava, posebno gotovine, pruža dobar signal likvidnosti i mogućnost pokrivanja kratkoročnih obaveza.

### Pokazatelji iz Bilansa uspjeha na dan 31.12.2021. godine

R.br.	Opis	31.12.2021.	31.12.2020.	Index (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	2.503.727	2.417.677	103,56
2.	Drugi poslovni prihodi	48.251	146.200	33,00
3.	Finansijski prihodi	9.922	6.483	153,05
4.	Ostali prihodi	74.741	32.643	228,96
5.	Ukupni prihodi (1 do 4)	2.636.641	2.603.003	101,29
6.	Poslovni rashodi	2.505.746	2.402.842	104,28
7.	Finansijski rashodi	14.504	14.868	97,55
8.	Ostali rashodi	82.084	67.347	121,88
9.	Ukupni rashodi (6 do 8)	2.602.334	2.485.057	104,72
10.	Dobitak	34.307	117.946	29,09

### Pokazatelji likvidnosti na dan 31.12.2021. godine

Koeficijent trenutne likvidnosti = 1,25

Koeficijent tekuće likvidnosti = 0,08

Koeficijent opšte likvidnosti = 2,85

### Pokazatelji finansijske stabilnosti na dan 31.12.2021. godine

Stepen finansijske stabilnosti = 1,75 (Kapital+Dug.rezerv+Dug.obaveze / Stalna imovina+Zalihe)

Finansijska sigurnost = 1,46 (Kapital/Stalna imovina)

Posmatrano u cjelini, nije došlo do značajnih promjena bilansne aktive i pasive, jer je smanjenje vrijednosti stalne imovine u dijelu nekretnina I opreme, pratilo povećanje tekuće imovine u dijelu gotovine u aktivi, a s druge strane u pasivi, smanjenje kapitala, pratilo je povećanje kratkoročni obaveza.

Finansijski izvještaji Emitenta prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

### Poslovni rezultat

#### 30.06.2024. godina

Emitent je na 30.06.2024. godini ostvario neto gubitak od 21.697 KM.

Ukupni prihodi na 30.06.2024. godini ostvareni su u iznosu od 1.431.894 KM, a u odnosu na 30.06.2023. godinu ostvareni prihodi su veći za 9,80%.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 1.431.894 KM čine:

Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	1.392.699
Drugi poslovni prihodi	26.221
Finansijski prihodi	5.528
Ostali prihodi	7.446
Prihodi od usklađivanja vrijed. Imovine	0

Poslovni prihodi čine 99,09 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

- *Prihodi od vršenja usluga odvoza komunalnog otpada* 97,26 %
- *Prihodi od refundiranja bolovanja i porodijskog* 1,83 %

Ukupni rashodi na 30.06.2024. godini su ostvareni u iznosu od 1.453.591 KM i u odnosu na ostvarene troškove na 30.06.2023. godini veći su za 9,92%.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 1.453.591 KM je:

Poslovni rashodi	1.447.070
Finansijski rashodi	4.395
Ostali rashodi	2.126

Poslovni rashodi čine 99,55 % ukupnih rashoda. Struktura poslovnih rashoda izgleda:

- *Troškovi materijala* 5,31 %
- *Troškovi goriva, električne energije* 7,76 %
- *Troškovi zarada i naknada* 74,30 %
- *Troškovi proizvodnih usluga* 3,90 %
- *Troškovi amortizacije* 4,29 %
- *Nematerijalni troškovi* 3,30 %
- *Troškovi poreza* 0,61 %
- *Troškovi doprinosa* 0,07 %

### 2023. godina

Emitent je u 2023. godini ostvario neto dobitak od 16.420 KM.

Ukupni prihodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 3.110.737 KM i u odnosu na 2022. godinu ostvareni prihodi su veći za 13,73 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 3.110.737 KM čine:

Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	2.846.939
Drugi poslovni prihodi	215.969
Finansijski prihodi	8.303



Ostali prihodi	39.418
Prihodi od usklađivanja vrijed. Imovine	108

Poslovni prihodi čine 91,52 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ <i>Prihodi od vršenja usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada</i>	66,71 %
▪ <i>Prihodi od održavanja zel. i jav.površina</i>	15,38 %
▪ <i>Prihodi od refundiranja bolovanja i porodijskog</i>	6,94 %
▪ <i>Prihodi od pružanja pogrebnih usluga</i>	5,99 %

Ukupni rashodi u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 3.094.317,00 KM i u odnosu na ostvarene troškove u 2022. godini veći su za 12,80 %.

Poslovni rashodi	3.012.473
Finansijski rashodi	20.969
Ostali rashodi	48.657
Rashodi od usklađivanja vrijed. imovine	10.868
Rashodi po osnovu ispravki grešaka	1.350

### 2022. godina

Emitent je u 2022. godini ostvario neto dobitak od 2.879 KM.

Ukupni prihodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.739.049 KM i u odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 3,88 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 2.739.049 KM čine:

Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	2.597.149
Drugi poslovni prihodi	63.481
Finansijski prihodi	3.872
Ostali prihodi	74.547

Poslovni prihodi čine 97,14 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ <i>Prihodi od vršenja usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada</i>	94,82 %
▪ <i>Prihodi od refundiranja bolovanja i porodijskog</i>	2,32 %

Ukupni rashodi u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 2.736.170,00 KM i u odnosu na ostvarene troškove u 2021. godini veći su za 5,14 %.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 2.736.170,00 KM je:

Poslovni rashodi	2.709.954
Finansijski rashodi	11.965
Ostali rashodi	14.191
Rashodi po osnovu ispravki grešaka	60

## 2021. godina

Emitent je u 2021. godini ostvario neto dobitak od 34.307 KM.

Ukupni prihodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 2.636.641 KM i u odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su veći za 1,29 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 2.636.641 KM čine:

Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	2.503.727
Drugi poslovni prihodi	48.251
Finansijski prihodi	9.922
Ostali prihodi	74.741

Poslovni prihodi čine 96,79 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

- *Prihodi od vršenja usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada* 94,95 %
- *Prihodi od refundiranja bolovanja i porodiljskog* 1,83 %

Ukupni rashodi u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 2.602.334 KM i u odnosu na ostvarene troškove u 2020. godini veći su za 4,72 %.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 2.602.334 KM je:

Poslovni rashodi	2.505.746
Finansijski rashodi	14.504
Ostali rashodi	82.084
Ukupni rashodi (6 do 8)	2.602.334

Budući razvoj Komunalno a.d. Trebinje treba se fokusirati na modernizaciju infrastrukture, uvođenje pametnih sistema i primenu održivih tehnologija. Istraživanje i razvoj mogu igrati ključnu ulogu u unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju ekološkog otiska. Povećanje reciklaže i efikasnije upravljanje otpadom mogu značajno doprinijeti očuvanju životne sredine. Uz odgovarajuće investicije i finansijsku održivost, ovakvi projekti mogu unaprijediti kvalitet života u Trebinju i doprineti njegovom dugoročnom razvoju.

## III.8 IZVORI SREDSTAVA

### III.8.1 Izvori sredstava

Izvori sredstava na dan 31.12.2023. godine:

- **Kapital = 935.049 KM**, koji se sastoji od Osnovnog kapitala – 363.611 KM, Rezervi – 32.232 KM koje su formirane po osnovu zakonskih propisa i statutom društva -522.786 KM neraspoređeni dobitak iz ranijih godina i -16.420 KM dobitak tekuće godine.

- **Dugoročnih obaveze** u iznosu od **31.034 KM**, obaveze po dugoročnom kreditu (Emitent se ugovorom broj 03.0292-14-1-2/20 od 18.03.2020. godine, zadužio dugoročnim kreditom kod NLB Razvojne banke u iznosu od 500.000 KM na rok od 60 mjeseci uz kamatnu stopu 3,70% godišnje. Na dan bilansa iznos ovog kredita usaglašen je sa kreditorom i iznosi 31.034 KM.)
- **Kratkoročne obaveze** u iznosu od **104.629 KM**, dio obaveza po dugoročnom kreditu (dio dugoročnog kredita, koji za plaćanje dostiže u narednih dvanaest mjeseci, odnosno godinu dana, iskazan je na kategoriji kratkoročnih obaveza, i na dan bilansa iznosi 104.629 KM.)

Ukupan iznos izvora sredstava je 1.712.524 KM (pasiva).

### *III.8.2 Informacije o novčanim tokovima Emitenta*

Novčani tokovi Emitenta prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

### *III.8.3 Informacije o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja*

Kad je riječ o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja Emitent će sredstva koja prikupikroz emisiju redovnih (običnih) akcija koristiti za nabavku komunalne opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Emitenta. Očekivani efekti investiranja ogledaće se u povećanju efikasnosti poslovanja Emitenta čime će Emitent biti u mogućnosti da pruži kvalitetniju uslugu korisnicima.

### *III.8.4 Informacije o svim ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje emitenta*

Ne postoje značajna ograničenja korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

### *III.8.5 Informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za planirane investicije Emitenta*

Emitent će cjelokupan iznos sredstava prikupljen drugom emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom koristiti za nabavku komunalne opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Emitenta.

## **III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE**

Emitent posluje u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prvenstveno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023), Zakonom o komunalnim djelatnostima RS, Zakonom o zaštiti potrošača RS i BiH, kao i Odlukom Grada Trebinja o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada.. Emitent ne posjeduje informacije o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta

### III.10 INFORMACIJE O TRENDOVIMA

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda do datuma Jedinstvenog prospekta ne postoji značajan nedavni trend proizvodnje, prodaje i zaliha, troškova i prodajnih cijena.

Ne postoje značajne promjene finansijskog rezultata Emitenta od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koji su objavljene finansijske informacije do datuma Jedinstvenog prospekta.

Emitent nije član grupe.

#### III.10.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Od objavljivanja posljednjih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do negativnih promjena poslovnih mogućnosti Emitenta.

#### III.10.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

#### III.10.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Emitent nema informacije o svim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

### III.11 PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

### III.12 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

#### Uprava Emitenta

<i>Ime i prezime</i>	<i>Datum imenovanja</i>	<i>Mandatni period</i>	<i>Poslovna adresa</i>
<i>Milan Mandrapa, v.d. direktora</i>	19.04.2021. g	4 godine	<i>Luke Čelovića br. 2 Trebinje</i>
<i>Jelena Kržić-Đurica, predsjednik Upravnog odbora</i>	04.10.2023. g	4 godine	<i>Luke Čelovića br. 2, Trebinje</i>
<i>Slavenko Jakšić, član Upravnog odbora</i>	04.10.2023. g	4 godine	<i>Luke Čelovića br. 2, Trebinje</i>
<i>Boban Manigoda, član Upravnog odbora</i>	04.10.2023. g	4 godine	<i>Luke Čelovića br. 2, Trebinje</i>

- ❖ Između članova Uprave Emitenta, navedenih u predhodnoj tabeli, ne postoji rodbinska povezanost.
- ❖ Navedena lica nisu/nisu bila članovi rukovodećih ili nadzornih organa u drugom društvu.
- ❖ Niko od navedenih lica nije imao izrečene presude za krivična djela u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od navedenih lica nije bio povezan sa postupkom stečaja ili likvidacije u nekom društvu, obavljajući rukovodeću funkciju, funkciju člana upravnog ili nadzornog organa u posljednjih pet godina.

- ❖ Niko od naprijed navedenih lica nije službeno optuživan ili sankcionisan od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tijela) niti je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u periodu od najmanje pet godina.

**Milan Mandrapa**, vršilac dužnosti direktora, rođen 16.11.1978.godine u Čapljini. Osnovnu i srednju školu završio u Trebinju. Zvanje diplomiranog pravnika stekao na „Univerzitetu za poslovni inženjering“ Banja Luka. Od 2007.godine do 2010. godine zaposlen kao komercijalista „Džajić komerc“ Ljubuški. Od 2010.godine zaposlen u „Komunalno“ a.d. Trebinje.

**Jelena Kržić-Đurica**, predsjednik Upravnog odbora Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 06.10.2008.godine do 06.10.2009.godine bila zaposlena u ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“, a od od 01.09.2010.godine do 07.02.2011.godine u „Marketu 99“. Od 01.03.2011. radi u „Lotex“ d.o.o. Trebinje.

**Slavenko Jakšić**, član Upravnog odbora, rođen 13.07.1968. godine u Trebinju. Osnovnu i srednju školu završio u Trebinju. Od 1987.godine do 1997.godine radio u „Agrokopu“, na mjestu automehaničara. Od 1997. godine zaposlen u „Komunalno“ a.d. Trebinje.

**Boban Manigoda**, član Upravnog odbora, rođen 17.03.1989.godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Trebinju. Visoko obrazovanje stekao na Fakultetu tehničkih nauka – smjer energetika u Novom Sadu. Od 2016.godine zaposlen kao vodeći dispečer u Direkciji za upravljanje proizvodnjom pri MH „Elektroprivreda Republike Srpske“. Takođe, obavlja poslove izvršnog direktora za tehnička pitanja u preduzeću "ERS - Obnovljivi izvori energije" d.o.o. Ljubinje.

### III.12.1 Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent ne primjenjuje Standarde korporativnog upravljanja sa obzirom da se akcijama Emitenta ne trguje na službenom berzanskom tržištu.

### III.12.2 Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija

Ne postoji sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija, u pogledu funkcija koje obavljaju u Emitentu i njihovih privatnih interesa ili drugih poslova. Članovi rukovodećih i nadzornih funkcija nisu u rodbinskoj povezanosti.

## III.13 LIČNA PRIMANJA I NAKNADE

Ukupan iznos plata članova Uprave preduzeća za period 01.01.-31.12.2023. godine prikazan je u tabeli:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1.	Milan Mandrapa	30.194,91	17.022,96	47.217,87
2.	Boban Manigoda	600	399,51	999,51
3.	Slavenko Jakšić	600	399,51	999,51
4.	Jelena Kržić-Đurica	600	399,51	999,51
<b>UKUPNO</b>		<b>31.994,91</b>	<b>18.221,49</b>	<b>50.216,40</b>

Ukupan iznos plata članova Uprave preduzeća za period 01.01.-31.12.2024. godine prikazan je u tabeli:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1.	Milan Mandrapa	29.616,26	16.681,86	46.298,12
2.	Boban Manigoda	2.400,00	1.598,04	3.998,04
3.	Slavenko Jakšić	2.400,00	1.598,04	3.998,04
4.	Jelena Kržić-Đurica	2.400,00	1.598,04	3.998,04
<b>UKUPNO</b>		<b>36.816,26</b>	<b>21.475,98</b>	<b>58.292,24</b>

Emitent ne izdvaja, niti obračunava sredstva za penzionisanje, penzijska prava ili slične naknade.

### III.14 UPRAVA

Podaci o Upravi Emitenta dati su u tački III.12 Jedinstvenog prospekta.

#### III.14.1 Naknade za raskid ugovora

Članovima Uprave Emitenta, po osnovu Ugovora o radu, nisu predviđene naknade po raskidu radnog odnosa.

### III.15 ZAPOSLENI

U 2022. godini Komunalno a.d. Trebinje je imalo ukupno zaposleno 85 radnika:

1. Uprava	32
2. Služba čistoća	21
3. Služba zelenilo	6
4. Služba groblje	5
5. Služba mehanizacija	12
6. Služba deponija	6
7. Azil za pse	3

U narednoj tabeli prikazana je obrazovno-kvalifikaciona struktura radnika Emitenta:

VSS – 19
VŠS – 3
SSS – 23
KV – 25
NK – 13

U 2023. godini Komunalno a.d. Trebinje je imalo ukupno zaposleno 84 radnika:

1. Uprava	30
2. Služba čistoća	20

3. Služba zelenilo	6
4. Služba groblje	5
5. Služba mehanizacija	12
6. Služba deponija	6
7. Azil za pse	5

U narednoj tabeli prikazana je obrazovno-kvalifikaciona struktura radnika Emitenta:

VSS – 14
VŠS – 3
SSS – 23
KV – 25
NK – 14

U 2024. godini Komunalno a.d. Trebinje je imalo ukupno zaposleno 87 radnika:

1. Uprava	29
2. Služba čistoća	25
3. Služba zelenilo	6
4. Služba groblje	5
5. Služba mehanizacija	11
6. Služba deponija	6
7. Azil za pse	5

U narednoj tabeli prikazana je obrazovno-kvalifikaciona struktura radnika Emitenta:

VSS – 17
VŠS – 3
SSS – 22
KV – 25
NK – 18

Ukupno zaposlenih radnika na određeno vrijeme - 14

### III.15.1 Udjeli u vlasništvu

Lica navedena u tački III.12. Jedinstvenog prospekta ne posjeduju akcije Emitenta.

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

### III.15.2 Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sticanja akcija iz predmetne emisije od strane zaposlenih. Akcije iz predmetne emisije Emitenta mogu kupovati sva zainteresovana strana i domaća, fizička i pravna lica.

### III.16 VLASNIČKA STRUKTURA

Pregled vlasničke strukture Emitenta na dan 31.12.2024. godine dat je u sljedećoj tabeli:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija
GRAD TREBINJE	30,001843	109.090
LOTEX DOO TREBINJE	27,293179	99.241
STJEPANOVIĆ SNEŽANA	14,576017	53.000
KANTAR NIKOLA	8,597375	31.261
HERC-INVEST DOO TREBINJE	4,098061	14.901
ČIČKOVIĆ MILORAD	1,35612	4.931
MRKAIĆ TATJANA	1,149855	4.181
BRAJKOVIĆ PANTO	1,135004	4.127
MANDRAPA LAZAR	0,692773	2.519
IPATOVA NADEŽDA	0,678197	2.466
OSTALI	10,421576	37.894
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>	<b>363.611</b>

#### III.16.1 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava.

#### III.16.2 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

#### III.16.3 Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasnička struktura Emitenta navedena je u tački III.16. Jedinственог проспекта. Najveće učešće u vlasništvu Emitenta ima Grad Trebinje sa 30,001843 % vlasništva. Posjedovanjem učešća u osnovnom kapitalu u procentu navedenom u tački III.16. Jedinственог проспекта, Grad Trebinje ne ugrožava interese Emitenta.

Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.



Ne postoji lice koje ima indirektnu kontrolu.

### *III.16.4 Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom*

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom.

## III.17 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Povezana pravna lica s obzirom na učešće u vlasništvu Emitenta su:

- Grad Trebinje (30,00% učešća u Emitentu)
- Lotex doo (27,29% učešća u Emitentu)

1.Grad Trebinje:

- Promet u 2021. godini: 502.652,07 KM ili 17,01% ukupnog prometa
- Promet u 2022. godini: 522.891,74 KM ili 16,92% ukupnog prometa
- Promet u 2023. godini: 559.736,70 KM ili 16,56% ukupnog prometa
- Promet u 2024. godini: 530.546,26 KM ili 16,40% ukupnog prometa.... zaključno sa 17.12.2024. godine

2.Lotex doo: (dobavljač)

- Promet u 2021. godini: 32.721,40 KM ili 1,11% ukupnog prometa
- Promet u 2022. godini: 36.430,80 KM ili 1,18%
- Promet u 2023. godini: 25.336,80 KM ili 0,75%
- Promet u 2024. godini: 31.192,55 KM ili 0.1%

## III.18 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA

### *III.18.1 Polugodišnji finansijski podaci Emitenta za 2024. godinu*

#### *III.18.1.1 Izjava*

Polugodišnji finansijski izvještaji Emitenta nisu revidirani od strane ovlaštenih revizora.

### III.18.1.2 Bilans stanja Emitenta na dan 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA	001					
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)		1	2.215.835	1.726.099	489.736	549.467
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patentni, licence, softver i ostala prava	004				0	
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				0	
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	1	2.215.835	1.726.099	489.736	549.467
020, dio 029	1. Zemljište	009				0	
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		836.139	784.146	51.993	58.870
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		1.327.473	941.953	385.520	438.374
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		52.223		52.223	52.223
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				0	
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				0	
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		0	0	0	0
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	2	1.382.250	239.555	1.142.695	1.163.057
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	2	80.008	44.513	35.495	36.814
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		80.008	44.513	35.495	36.758

110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				0	
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043				0	56
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044	2	1.302.242	195.042	1.107.200	1.126.243
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		863.722	195.042	668.680	579.817
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046				0	
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		671.584	18.887	652.697	538.047
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048				0	
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	11.861
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		178.291	176.155	2.136	16.034
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		13.847		13.847	13.875
	2. Kratkoročni finansijski plasmani ( 053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		438.520	0	438.520	546.426
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		438.520		438.520	546.426
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065				0	
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	3	3.598.085	1.965.654	1.632.431	1.712.524
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	4	655.999		655.999	655.999

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
	BILANSNA PASIVA	101			
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)		5	899.335	935.049
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	5	363.611	363.611
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		363.611	363.611
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		363.611	363.611
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0

310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	5	33.054	32.232
322	1. Zakonske rezerve	116		33.054	32.232
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		0	0
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	5	524.367	539.206
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		524.367	522.786
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			16.420
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		21.697	0
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		21.697	
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	6	165.555	173.386
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	6	31.034	31.034
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		31.034	31.034
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	6	134.521	142.352
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	7	567.541	604.089
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		51.789	104.629
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		51.789	104.629
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	7	101.632	91.772
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1.092	3.021
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		100.540	88.751
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	7	154.236	132.744

460 do 469	5. Ostale obaveze	163	7	24.145	27.089
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	7	40.609	39.330
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	7	2.467	3.215
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168	8	192.663	205.310
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	9	1.632.431	1.712.524
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170		655.999	655.999

### III.18.1.3 Bilans uspjeha Emitenta na dan 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	10	1.418.920	1.285.722
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	11	1.392.699	1.271.314
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	11	1.392.699	1.271.314
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	11	26.221	14.408
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	12	1.447.070	1.315.585
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		77.231	69.750
513	3. Troškovi goriva i energije	222		112.858	106.109
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		1.079.965	941.757

520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		883.949	752.886
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		196.016	188.871
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		56.736	87.512
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		62.367	66.627
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		62.367	66.627
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		62.367	66.627
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		48.002	35.028
555	8. Troškovi poreza	235		8.862	7.869
556	9. Troškovi doprinosa	236		1.049	933
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		28.150	29.863
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239			
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)		13	5.528	0
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		4.573	
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		787	
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		168	
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	14	4.395	6.547
560, 561	1. Rashodi kamata	245		4.395	6.547
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		0	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		27.017	36.410
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	15	7.446	18.343
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			10.256
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		7.446	8.087
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			

57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	16	2.126	240
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		2.126	240
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		5.320	18.103
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		0	0
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		0	0
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			

686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		0	0
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		0	0
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		0	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			



	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	17	1.431.894	1.304.065
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	18	1.453.591	1.322.372
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307		0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)				
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	19	21.697	18.307
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA	316			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0			0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		21.697	18.307
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	23	86,00	83,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		85,00	83,00

### III.18.1.4 Bilans tokova gotovine Emitenta na dan 30.06.2024. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501	25	1.555.909	1.328.055
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		1.519.396	1.327.243
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		23.180	
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		13.333	812
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	26	1.607.015	1.491.589
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		294.928	289.815
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		3.716	1.028
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		4.389	6.512
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		538.426	626.084
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		14.014	
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		751.542	568.150
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		51.106	163.534
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		0	0
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			

8	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	27	3.960	2.310
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		3.960	2.310
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		3.960	2.310
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	544		0	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)				
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		52.840	49.895
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		52.840	49.895
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		52.840	49.895
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	28	1.555.909	1.328.055
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	29	1.663.815	1.543.794
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		0	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		107.906	215.739
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	30	546.426	537.880
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	31	438.520	322.141

### III.18.1.5 Izvještaj o ostalom rezultatu perioda, na dan 30.06.2024. godine

Grupa račun, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	22	-21.697	-18.307
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402±403±404±405±406±407)	401		0	0

Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408	0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ( $\pm 401 \pm 408$ )	415	0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) ( $400 \pm 415$ )	416	-21.697	-18.307
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

### III.18.1.6 Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta na dan 30.06.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602		
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605		
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		

603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	0	0
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode <sup>1</sup> (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju <sup>2</sup> (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621		
652	v) Prihod od donacija	622		
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 670	Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		
dio 525	Od toga: dnevnice	635		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	0	0
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641		
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642		
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	0	0
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		
551	b) Troškovi reprezentacije	650		
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		
553	g) Troškovi platnog prometa	652		
554	d) Troškovi članarina	653		
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode <sup>3</sup> , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju <sup>4</sup> : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		

47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		

### III.18.2 Finansijski podaci Emitenta za 2023, 2022. i 2021. godinu

#### III.18.2.1 Usporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	2023	2022
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	1	2.213.199	1.663.732	549.467	548.068
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	2	2.213.199	1.663.732	549.467	548.068
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		836.139	777.269	58.870	72.624
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		1.324.837	886.463	438.374	423.221
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		52.223		52.223	52.223
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					

05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	3	1.397.679	234.622	1.163.057	983.988
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		76.394	39.580	36.814	12.472
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		76.338	39.580	36.758	12.472
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		56		56	0
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 +	044		1.321.285	195.042	1.126.243	971.516

	064 + 065)						
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		774.859	195.042	579.817	433.636
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		556.934	18.887	538.047	425.072
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		11.861		11.861	2.265
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		192.189	176.155	16.034	650
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		13.875		13.875	5.649
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		546.426		546.426	537.880
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		546.426		546.426	537.880
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065					
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		3.610.878	1.898.354	1.712.524	1.532.056
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	5	655.999		655.999	620.649

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	2023	2022
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115+ 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	6	935.049	910.431
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		363.611	363.611
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		363.611	363.611
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		363.611	363.611
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			

304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPljENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		32.232	32.232
322	1. Zakonske rezerve	116	7	32.232	32.232
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124	9	539.206	522.564
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		522.786	522.564
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		16.420	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	7.976
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	7.976
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	10	173.386	203.938
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			37.466
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			37.466
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		31.034	133.916
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		31.034	133.916
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			



408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145		142.352	32.556
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	11	604.089	417.687
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		104.629	102.669
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		104.629	102.669
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		91.772	67.072
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		3.021	2.130
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		88.751	64.942
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		132.744	186.231
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		27.089	22.999
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		39.330	36.553
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		3.215	2.163
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		205.310	0
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	12	1.712.524	1.532.056
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	13	655.999	620.649

### III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		3.062.908	2.618.132
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			

611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	14	2.846.939	2.594.884
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		2.846.939	2.594.884
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	14	215.969	23.248
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	15	3.012.473	2.719.539
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	16	171.257	136.698
513	3. Troškovi goriva i energije	222	16	225.489	247.508
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	17	1.996.888	1.970.401
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	18	1.541.283	1.524.979
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	18	455.605	445.422
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	19	205.452	134.028
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	20	304.521	140.867
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		136.677	140.867
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		136.677	140.867
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		167.844	0
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	21	91.523	74.670
555	8. Troškovi poreza	235	22	15.374	13.510
556	9. Troškovi doprinosa	236	23	1.969	1.857
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		50.435	
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			101.407
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	24	8.303	6.835
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		8.099	6.835
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		204	
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	25	20.969	11.965
560, 561	1. Rashodi kamata	245		20.658	11.965
562	2. Negativne kursne razlike	246		311	
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	28	37.769	
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250	27		106.537

67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	29	39.418	110.210
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			39.079
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		14.000	
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		17.949	
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		7.469	71.131
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	31	48.657	6.152
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		47.733	335
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		924	5.817
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	31		104.058
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	32	9.239	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		108	
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		108	
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		108	
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz dio 68	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			

686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		10.868	5.437
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		10.580	
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		1.286	
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		9.294	
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		288	5.437
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		288	
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			5.437
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	34	10.760	5.437
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	33	1.350	60
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	39	3.110.737	2.735.177
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	40	3.094.317	2.743.153
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307	35	16.420	
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308	36		7.976
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	37		5.649
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	37		5.649
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			5.649
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316	38	16.420	

	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			7.976
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	41	84	85
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	41	84	85
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	42	16.420	-7.976
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408			
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ( $\pm 401 \pm 408$ )	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) ( $400 \pm 415$ )	416	44	16.420	-7.976
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

### III.18.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	50	3.391.043	3.154.234
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		3.253.833	3.134.256
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		106.308	16.821
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		30.902	3.157
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	51	3.232.816	2.878.621

1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		698.449	636.504
2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		20.602	11.788
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1.023.881	1.127.663
5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			5.649
6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		1.489.884	1.097.017
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513	52	158.227	275.613
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		16.380	
1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		16.380	
3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12. Prilivi po osnovu kamata	527			
13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	53	65.138	10.530
1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		65.138	10.530
3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		48.758	10.530

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	56	100.923	98.946
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		100.923	98.946
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		100.923	98.946
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	57	3.407.423	3.154.234
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	58	3.398.877	2.988.097
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	60	8.546	166.137
E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	61	537.880	371.743
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	62	546.426	537.880

### III.18.2.4 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	3.380.138	2.941.628
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	151.529	149.479
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	677.449	618.050
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	46.476	24.427
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	24.921	
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		

602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	2.846.939	2.594.884
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	215.969	23.248
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mljeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621		
652	v) Prihod od donacija	622	56.827	5.082
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	159.142	15.439
656	e) Prihod od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		2.727
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	47.722	117.045
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	1.996.888	1.970.401
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	11.994	12.017
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	839	158
dio 525	Od toga: dnevnice	635		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	205.452	134.028
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637	52.890	45.575
531	b) Troškovi transpotnih usluga	638	55.277	16.863
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	74.521	54.708
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641	13.683	13.683
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642	3.552	2.052
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	5.529	1.147
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	106.897	88.180
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	48.334	31.995
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	2.052	2.266
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	34.739	21.262



551	b) Troškovi reprezentacije	650	13.542	8.435
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	9.333	10.242
553	g) Troškovi platnog prometa	652	4.430	3.883
554	d) Troškovi članarina	653	1.180	1.152
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	15.374	13.510
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	14.704	18.963
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	489.411	44.820
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	91.049	85.316
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	39.330	36.553
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	8.341	
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	8.135	
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	142.385	152.261

### III.18.2.5 Upporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2022. i 2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	2022	2021
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		2.149.271	1.601.203	548.068	680.270
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	2	2.149.271	1.601.203	548.068	680.270
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		836.139	763.515	72.624	86.379
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		1.260.909	837.688	423.221	541.668
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		52.223		52.223	52.223

025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTIACIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	3	1.223.873	232.902	990.971	848.372
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		56.058	38.149	17.909	24.710
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		50.621	38.149	12.472	19.273
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					

130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		5.437		5.437	5.437
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		1.167.815	194.753	973.062	823.662
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		628.389	194.753	433.636	448.443
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		445.935	18.598	427.337	445.721
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		176.805	176.155	650	2.722
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		5.649		5.649	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		537.880		537.880	371.743
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		537.880		537.880	371.743
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		1.546		1.546	3.476
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		3.373.144	1.834.105	1.539.039	1.528.642
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	5	620.649		620.649	620.649

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115+ 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	6	917.414	994.961
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		363.611	363.611
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		363.611	363.611
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		363.611	363.611
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	6	32.232	30.996
322	1. Zakonske rezerve	116		32.232	30.996
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124	9	521.571	600.354
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		518.692	575.605
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		2.879	24.749
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		133.916	236.425
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		133.916	236.425
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	10	133.916	236.425
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			

407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	10	487.709	297.256
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		102.669	98.946
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		102.669	98.946
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		67.072	68.644
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		2.130	939
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		64.942	67.705
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		183.722	49.841
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		25.508	7.059
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		36.553	31.878
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		2.163	2.788
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		32.556	38.100
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		37.466	
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	12	1.539.039	1.528.642
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	13	620.649	6.206.429

### III.18.2.6 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2022. i 2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		2.660.630	2.551.978
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	14	2.597.149	2.503.727

620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		2.597.149	2.503.727
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	14	63.481	48.251
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	15	2.709.954	2.505.746
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	16	136.698	125.989
513	3. Troškovi goriva i energije	222	16	247.508	198.678
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	17	1.970.401	1.837.571
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	18	1.801.582	1.718.787
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	18	168.819	118.784
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	19	155.290	144.791
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	20	140.867	140.981
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		140.867	140.981
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		140.867	140.981
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	21	43.823	43.627
555	8. Troškovi poreza	235	22	13.510	12.327
556	9. Troškovi doprinosa	236	23	1.857	1.782
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	26		46.232
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238	27	49.324	
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	24	3.872	9.922
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	24	3.872	9.922
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	25	11.965	14.504
560, 561	1. Rashodi kamata	245		11.965	14.504
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	28		41.650
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250	29	57.417	
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	30	74.547	74.741
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			

672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		39.079	20.200
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		35.468	54.541
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		14.191	82.084
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		335	50
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		13.856	82.034
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	32	60.356	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	33		7.343
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			

589 neto prikaz					
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	34	60	
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	39	2.739.049	2.636.641
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	40	2.736.170	2.602.334
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		2.879	34.307
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309		5.649	9.558
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	37	5.649	
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		5.649	
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316	38	2.879	24.749
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			



	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		86	85
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		86	86
	<b>A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA</b>	<b>400</b>	<b>42</b>	<b>2.879</b>	<b>24.749</b>
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408			
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	<b>B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU (<math>\pm 401 \pm 408</math>)</b>	<b>415</b>			
	<b>V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (<math>400 \pm 415</math>)</b>	<b>416</b>	<b>44</b>	<b>2.879</b>	<b>24.749</b>
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

### III.18.2.7 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2022. i 2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I</b>	<b>501</b>	<b>50</b>	<b>3.154.234</b>	<b>3.108.405</b>
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)				
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		3.134.256	3.056.536
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		16.821	45.173
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		3.157	6.696
	<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)</b>	<b>506</b>	<b>51</b>	<b>2.878.621</b>	<b>2.915.970</b>
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		636.504	491.813
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		11.788	14.504
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1.127.663	1.311.830
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		5.649	9.558
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		1.097.017	1.088.265
	<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	<b>513</b>	<b>52</b>	<b>275.613</b>	<b>192.435</b>

IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA -	515			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12. Prilivi po osnovu kamata	527			
13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	53	10.530	10.556
1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		10.530	10.556
3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		10.530	10.556
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA -				
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	56	98.946	95.357
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		98.946	95.357
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		98.946	95.357
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	57	3.154.234	3.108.405
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	58	2.988.097	3.021.883
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	60	166.137	86.522
E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	61	371.743	285.221

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	62	537.880	371.743

### III.18.2.8 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2022. i 2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	63	2.941.628	2.807.861
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		149.479	139.279
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604			
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		618.050	524.969
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		24.427	16.571
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607			983
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611			
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		2.597.149	2.503.727
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		63.481	48.251

650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		9.150
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		9.150
651	b) Prihod od zakupnina	621		
652	v) Prihod od donacija	622	5.082	5.544
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	15.439	33.557
656	e) Prihod od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	42.960	
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	78.419	84.663
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	1.970.401	1.837.571
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	12.017	11.574
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	158	2.823
dio 525	Od toga: dnevnice	635		714
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	155.290	144.791
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637	45.575	7.710
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	16.863	33.386
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	54.708	50.350
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641	13.683	8.328
534 + 535	d) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642	2.052	4.490
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	22.409	40.527
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	21.262	33.292
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	50.144	55.954
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	10.734	10.984
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	2.266	1.175
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		
551	b) Troškovi reprezentacije	650	8.435	6.326
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	10.242	11.806
553	g) Troškovi platnog prometa	652	3.883	4.071
554	d) Troškovi članarina	653	1.152	1.143
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	6.320	12.327
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	9.378	9.297
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	448.209	429.086
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	85.316	68.124

479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		36.553	31.827
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662			3.426
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		152.261	154.720

### III.18.2.9 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2023. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti	Ostale revalorizacije	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01.01. 2023 . godine	901		363.611		30.996				600.354	994.961		994.961
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902				1.236				-1.236	0		0
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2023 . godine (901 ± 902 ± 903)	904		363.611		32.232				599.118	994.961		994.961
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								2.879	2.879		2.879
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907								2.879	2.879		2.879
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriveni gubitka	911								-87.409	-87.409		-87.409
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 2023. / 1. 1. 2024. godine (904 ± 907 ± 908 – 909)	913		363.611		32.232				514.588	910.431		910.431

	- 910 ± 911 ± 912)												
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916	363.611		32.232			514.588	910.431			910.431	
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917						16.420	16.420			16.420	
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919						16.420	16.420			16.420	
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924						8.198	8.198			8.198	
	25. Stanje na dan 31. 12. 2023. godine (916± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924)	925	363.611		32.232			539.206	935.049			935.049	

III.18.2.10 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti	Ostale revalorizacije	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01.01. 2022 . godine	901	45	363.611		25.511				581.090	970.212		970.212
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902				5.485				-5.485	0		0
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2022 . godine (901 ± 902 ± 903)	904		363.611		30.996				575.605	970.212		970.212
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								24.749	24.749		24.749
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907								24.749	24.749		24.749
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 2023. / 1. 1. 2024. godine (904 ± 907 ± 908 – 909)	913		363.611		30.996				600.354	994.961		994.961



	- 910 ± 911 ± 912)													
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914				1.236						-1.236	0	0
	15. Efekti ispravki grešaka	915											0	0
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916		363.611		32.232						599.118	994.961	994.961
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917										2.879	2.879	2.879
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918												
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919										2.879	2.879	2.879
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920												
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921												
	22. Objavljene dividende	922												
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923												
	24. Ostale promjene	924										-80.426	-80.426	-80.426
	25. Stanje na dan 31. 12. 2023. godine (916± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924)	925	48	363.611		32.232						521.571	917.414	917.414

### III.18.2.11 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01.01. 2021 . godine	901	45	363.611		25.511				581.090	970.212		970.212
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902				5.485				-5.485	0		0
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2021 . godine (901 ± 902 ± 903)	904		363.611		30.996				575.605	970.212		970.212
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								24.749	24.749		24.749
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907								24.749	24.749		24.749
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 2021. / 1. 1. 2022. godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910± 911 ± 912)	913		363.611		30.996				600.354	994.961		994.961

14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914				1.236				-1.236	0	0
15. Efekti ispravki grešaka	915									0	0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916		363.611		32.232				599.118	994.961	994.961
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								2.879	2.879	2.879
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919								2.879	2.879	2.879
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923										
24. Ostale promjene	924								-80.426	-80.426	-80.426
25. Stanje na dan 31. 12. 2021. godine (916± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924)	925	48	363.611		32.232				521.571	917.414	917.414

III.18.2.12 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 30.06.2024. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1. Stanje na dan 01.01.2023. god.	901	363.611		32.232			521.571	917.414		917.414	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0		0	
3. Efekti ispravki grešaka	903						993	993		993	
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. god. (901 ± 902 ± 903)	904	363.611	0	32.232	0	0	522.564	918.407	0	918.407	
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905						16.420	16.420		16.420	
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							0		0	
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	16.420	16.420	0	16.420	
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908							0		0	
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909							0		0	

10. Objavljene dividende	910									0		0	
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911									-7.976		-7.976	
12. Ostale promjene	912									8.198		8.198	
13. Stanje na dan 31.12.2023. god. / 01.01.2024. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	363.611	0	32.232	0	0	0	0	0	539.206	935.049	0	935.049
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914			822						-822	0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915										0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916	363.611	0	33.054	0	0	0	0	0	538.384	935.049	0	935.049
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917									-21.697	-21.697		-21.697
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.697	-21.697	0	-21.697
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920										0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici	921										0		0

smanjenja kapitala											
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrīće gubitka	923							-14.017	-14.017		-14.017
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan 30.06.2024. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	363.611	0	33.054	0	0	0	502.670	899.335	0	899.335

**Napomena:** Note uz finansijske izvještaje nalaze se u prilogu broj 1 ovog Prospekta i sastavni su dio isto

### III.18.3 Revizorski izvještaji Emitenta

#### III.18.3.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2023. godinu

## MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja **A.D. „KOMUNALNO“ Trebinje, (u daljem tekstu Društvo)**, sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, i to: Bilansa stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), Bilansa uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), Izvještaja o promjenama u kapitalu, Bilansa tokova gotovine, pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

**Po našem mišljenju finansijski izvještaji objektivno i istinito po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva, na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate poslovanja za 2023. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS-MSFI), računovodstvenim propisima Republike Srpske, na način opisan u napomenama uz finansijske izvještaje.**

### **Osnov za mišljenje**

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja.

Naše odgovornosti prema navedenim standardima su dodatno opisane u pasusu „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja“ u našem Izvještaju.

Nezavisni smo u odnosu na Društvo, kako nalaže Kodeks etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), uključujući etičke zahtjeve koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo i druge etičke odgovornosti, u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za naše revizorsko mišljenje. Revizor je dobio sve ostale informacije prije datuma Izvještaja revizije i nije uočio da ima elemenata njihovog pogrešnog prikazivanja.

### **Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izvještaja, koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. U pripremi finansijskih izvještaja rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjivanje, ako je to primjenljivo, pitanja vezanih za načelo stalnosti poslovanja i korištenje ovog načela kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo, ili planira da likvidira Društvo, ili da prekine poslovanje, ili nema realnu alternativu, osim da to učini. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### **Odgovornost revizora**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu sa ISA, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede

osnovu za naše mišljenje, procjenjujemo da li je rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumjevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole;

- razmatramo pouzdanost internih kontrola Društva koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su relevantni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o njihovoj djelotvornosti;
- ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva;
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti.
- Ako zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja ne adekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti;
- procjenjujemo opštu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlaštenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe obezbjeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa neizvjesnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlaštenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjima ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu koristi za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

### ***Ključna pitanja revizije***

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje je trebalo ukazati date su u samom Izvještaju.

Pale, maj 2024. godine

Direktor:

Nada Đurđić, dipl. ek.



Овлашћени ревизор:

Нада Ђурђић, дипл.ек.



## MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja **A.D. „KOMUNALNO“ Trebinje, (u daljem tekstu Društvo)**, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, i to: Bilansa stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), Bilansa uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), Izvještaja o promjenama u kapitalu, Bilansa tokova gotovine, pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju finansijski izvještaji objektivno i istinito po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva, na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate poslovanja za 2021. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS- MSFI), računovodstvenim propisima Republike Srpske, na način opisan u napomenama uz finansijske izvještaje.

### **Osnov za mišljenje**

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja.

Naše odgovornosti prema navedenim standardima su dodatno opisane u pasusu „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja“ u našem Izvještaju.

Nezavisni smo u odnosu na Društvo, kako nalaže Kodeks etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), uključujući etičke zahtjeve koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo i druge etičke odgovornosti, u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za naše revizorsko mišljenje. Revizor je dobio sve ostale informacije prije datuma Izvještaja revizije i nije uočio da ima elementa njihovog pogrešnog prikazivanja.

### **Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izvještaja, koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. U pripremi finansijskih izvještaja rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjivanje, ako je to primjenljivo, pitanja vezanih za načelo stalnosti poslovanja i korištenje ovog načela kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo, ili planira da likvidira Društvo, ili da prekine poslovanje, ili nema realnu alternativu, osim da to učini. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### **Odgovornost revizora**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu sa ISA, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za naše mišljenje, procjenjujemo da li je rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumjevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole;

- razmatramo pouzdanost internih kontrola Društva koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su relevantni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o njihovoj djelotvornosti;
- ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva;
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja ne adekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti;
- procjenjujemo opštu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa neizvjesnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjima ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu koristi za javni interes od saopštavanja tog pitanja.


#### ***Ključna pitanja revizije***

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje je trebalo ukazati date su u samom izvještaju.

Pale, maj 2023. godine

Direktor:  
Nada Đurđić, dipl. ek.



Овлашћени ревизор:  
  
Нада Ђурђић, дипл.ек.

## MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja **"HERCEGOVINAPUTEVI" A.D. Trebinje, (u daljem tekstu Društvo)**, sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, i to: Bilansa stanja (Izveštaj o finansijskom položaju), Bilansa uspjeha (Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu), Izveštaja o promjenama u kapitalu, Bilansa tokova gotovine, pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju finansijski izvještaji objektivno i istinito po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva, na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate poslovanja za 2020. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS- MSFI), računovodstvenim propisima Republike Srpske, na način opisan u napomenama uz finansijske izvještaje.

Partner angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj Izveštaj nezavisnog revizora je Nada Đurđić.

### **Osnov za mišljenje**

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja.

Naše odgovornosti prema navedenim standardima su dodatno opisane u pasusu „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja“ u našem Izveštaju.

Nezavisni smo u odnosu na Društvo, kako nalaže Kodeks etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), uključujući etičke zahtjeve koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo i druge etičke odgovornosti, u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za naše revizorsko mišljenje. Revizor je dobio sve ostale informacije prije datuma Izveštaja revizije i nije uočio da ima elemenata njihovog pogrešnog prikazivanja.

### **Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izvještaja, koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. U pripremi finansijskih izvještaja rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjivanje, ako je to primjenljivo, pitanja vezanih za načelo stalnosti poslovanja i korištenje ovog načela kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo, ili planira da likvidira Društvo, ili da prekine poslovanje, ili nema realnu alternativu, osim da to učini. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### **Odgovornost revizora**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu sa ISA, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure

koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za naše mišljenje, procjenjujemo da li je rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumjevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole;

- razmatramo pouzdanost internih kontrola Društva koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su relevantni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o njihovoj djelotvornosti;
- ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva;
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja ne adekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti;
- procjenjujemo opštu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlaštenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe obezbjeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa neizvjesnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlaštenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjima ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu koristi za javni interes od saopštavanja tog pitanja.


#### ***Ključna pitanja revizije***

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje je trebalo ukazati date su u samom Izvještaju.

Pale, april 2022. godine

Direktor:  
Nada Đurđić, dipl. ek.



Овлашћени ревизор:  
  
Нада Ђурђић, дипл.ек.

### *III.18.4 Konsolidovani finansijski izvještaji*

Emitent ne izrađuje konsolidovane finansijske izvještaje.

### *III.18.5 Pro forma finansijske informacije*

Jedinstveni prospekt ne sadrži pro forma finansijske informacije

### *III.18.6 Politika dividendi*

Emitent nema politiku dividendi.

#### *III.18.6.1 Iznos isplaćene dividende za prethodne godine*

Za period koji obuhvata finansijske podatke uključene u Jedinstveni prospekt, Emitent nije isplaćivao dividendu.

### *III.18.7 Sudski i arbitražni postupci*

Nije bilo postupaka pred organima državne uprave, kao ni arbitražnih postupaka.

Emitent je u posljednjih 12 mjeseci pokrenuo 21 sudski postupak protiv fizičkih lica i 9 sudskih postupaka protiv pravnih lica, a u svrhu potraživanja naknada za pružene usluge prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada. Od toga su 4 sudska postupka protiv fizičkih lica završena i naplaćena, dok su ostali postupci protiv fizičkih, kao i pravnih lica aktivni. Protiv Emitenta je pokrenut jedan sudski postupak u zadnjih 12 mjeseci, a tužba je naknadno povučena, pa je isti okončan.

### *III.18.8 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta*

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta. Promjena koja je uticala na poslovanje Emitenta u 2024. godini je Uredba Vlade RS o povećanju minimalne zarade.

## **III.19 DODATNE INFORMACIJE**

### *III.19.1 Osnovni kapital*

Osnovni kapital Emitenta iznosi 363.611,00 KM, od čega je akcijski kapital podijeljen na 363.611 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

### *III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent*

Emitent ne posjeduje vlastite akcije.

### *III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta*

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni varante. Ne postoje opcije vezane za akcije emitenta.

### *III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala*

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) glasi:

*„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlašćenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.*

*(5) Ovlašćenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.*

*(6) Ovlašćenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“*

### *III.19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedivosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose.*

Emitent nije član grupe.

### *III.19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala*

Na dan 31.12.2023. godine, kao i na datum izrade Jedinstvenog prospekta, osnovni kapital Emitenta iznosi 363.611,00 KM i sastoji se od 363.611 redovnih (običnih) akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Sav osnovni kapital je u cjelosti uplaćen u novcu.

Nije bilo promjene iznosa osnovnog kapitala u periodima za koji su prikazane finansijske informacije u ovom Jedinstvenom prospektu. Ne postoje akcije koje ne predstavljaju kapital.

### *III.19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta*

Kao rezultat privatizacije izvršena je promjena svojine državnog kapitala i oblika organizovanja što je upisano u sudski registar registracionog suda Trebinje 03.10.2001. godine, pod brojem: RU-1-604-00. Nakon upisa promjene u sudski registar preduzeće posluje pod nazivom: „HERCEGOVINAPUTEVI" AKCIONARSKO DRUŠTVO Trebinje.

Emitent je uskladilo svoju djelatnost sa odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 113/04) i to usklađivanje upisalo u sudski registar Osnovnog suda Trebinje - uložak br. RU -1-604-00, od 20.07.2005. godine.

U sudski registar Okružnog privrednog suda Trebinje, upisani su podaci o usklađivanju akata, organizacije i pravne forme, sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima Republike Srpske te Uredbom o klasifikaciji djelatnosti u Republici Srpskoj, dana 02.08.2011. godine, pod brojem: 062-0-REG-11-000202.

Emitent je osnovan i obavlja registrovane djelatnosti u cilju ostvarivanja dobiti (u Statutu Emitenta nisu definisani ciljevi i svrha osnivanja).

#### *III.19.7.1 Klase akcija*

Sve akcije Emitenta su iste klase i nose ista prava.

#### *III.19.7.2 Odredbe statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom*

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

## **III.20 ZNAČAJNI UGOVORI**

Emitent ima potpisan Ugovor sa Gradom Trebinje za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina, deponije i azila za pse, u periodu od januara- decembra 2024.

Emitent ima potpisan Ugovor sa Gradom Trebinje za obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, i gradskog zelenila, u periodu od januara- decembra 2024.

## **III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI**

U periodu važenja ovog dokumenta u prostorijama Emitenta biće dostupni sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvješta, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva.

Dokumenti će biti dostupni na sajtu Emitenta [www.komunalnotrebinje.com](http://www.komunalnotrebinje.com) a Jedinstveni prospekt nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim priložima i sastavnim dijelovima biće objavljen i na sajtu Emitenta, Agenta emisije: [www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com) i sajtu Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com).



## IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

### IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

#### IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta, njegov obrtni kapital dovoljan je za ispunjenje postojećih potreba.

	31.12.2023.	30.06.2024.
<i>Tekuća imovina</i>	1.163.057	970.323
<i>Tekuće obaveze</i>	604.089	420.714
<i>Obrtni kapital</i>	558.968	549.609

#### IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sledećoj tabeli:

	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
<i>Zaduženost *</i>	554.630	777.475	621.625	533.681
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	329.458	546.426	537.880	371.743
<i>Neto zaduženost</i>	225.172	231.049	83.745	161.938
<i>Kapital *</i>	899.107	935.049	910.431	994.961
<i>Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu</i>	0,25	0,25	0,09	0,16

\* *Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze Emitenta*

\* *Kapital uključuje akcijski kapital, rezerve, revalorizacione rezerve, neraspoređenu dobit i gubitak.*

Emitent se ugovorom broj: 03.0292-14-1-2/20 od 18.03.2020. godine, zadužio dugoročnim kreditom kod NLB banke u iznosu od 500.000,00 KM, na rok od 60 mjeseci uz kamatnu stopu od 3,70% godišnje. Obezbjedenje za navedeni kredit bile su mjenice i zalog na pokretnoj imovini (teretnim vozilima). U aprilu 2025. godine, dospijeva posljednja rata kredita, čijom isplatom će obaveza biti u cjelosti izmirena.

Preduzeće je u periodu od 2021. do 2024. godine postepeno povećavalo odnos ukupnog duga prema kapitalu, sa 0,09 u 2022. na 0,25 u 2023. i 2024. godini. Iako ovaj nivo duga nije previše visok, važno je pratiti način na koji se taj dug koristi. Preduzeće pažljivo upravlja strukturom svog duga i kapitala, kako bi očuvalo finansijsku stabilnost i likvidnost, te minimiziralo potencijalne rizike povezane sa zaduživanjem.

#### IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava putem emisije redovnih (običnih) akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

#### IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Cjelokupan iznos sredstava ostvaren II (drugom) emisijom redovnih (običnih) akcija koristiće se za nabavku komunalne opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Emitenta. Očekuje se minimalni prihod od prodaje akcija u iznosu od 188.000,00 KM, a Emitent smatra da će navedeni iznos biti dovoljna osnova za realizaciju planiranih investicija.

Očekivani efekti investiranja ogledaće se u povećanju efikasnosti poslovanja Emitenta čime će Emitent biti u mogućnosti da pruži kvalitetniju uslugu korisnicima.

## IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

### IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Emitent emituje 235.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 235.000,00 KM.

ISIN kod: **BA100KMTBRA3**

CFI kod: **ESVUFR**

Predmet ponude je obična (redovna) akcija, klase „A“, sa pravom glasa (jedna akcija se odnosi na jedan glas) i glasi na ime, CFI kod (Clasification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači:

- a. vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- b. akcije (S – Shares),
- c. akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- d. akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- e. akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid) i
- f. akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

Evidenciju o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka.

### IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje akcije na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima (*“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023*),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022*),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23*).

### *IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti*

Upis i uplata akcija iz druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vrši se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

### *IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja*

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.

#### *Pravo na dividendu*

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda. Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta. Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije isplaćivao dividendu akcionarima.

#### *Glasačka prava*

Članom 17. Statuta definisana su prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta. Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svome broju akcija.

Akcije iz druge emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

#### *Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase*

Zakonom o privrednim društvima, članom 208 propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadestog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

#### *Pravo na udio u dobiti Emitenta*

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara. Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

#### *Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije*

Članom 17. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Emitenta.

#### *Odredbe o otkupu u konverziji*

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

#### *IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane*

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

#### *IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti*

Ne postoje nikakva ograničenja prenosivosti redovnih (običnih) akcija iz ove emisije.

#### *IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju*

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

#### *IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja*

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa i kojima Komisija za hartije od vrijednosti RS, u skladu sa Zakonom, utvrdi obavezu za postupak preuzimanja, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije. Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15 Zakona o preuzimanju akcionarskih društva.

#### *Član 15.*

*(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.*

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

#### **IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta**

Nije bilo ponuda za preuzimanje redovnih (običnih) akcija Emitenta

#### *IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti*

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 112/2023), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16- ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/2022 i 112/2023), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

#### *IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.*

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

#### *IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta*

Kontakt osoba: Mandrapa Milan, *vršilac dužnosti direktora*

E-mail: [komunalnotbpravna@gmail.com](mailto:komunalnotbpravna@gmail.com)

### **IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE**

#### *IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude*

Redovne (obične) akcije iz II (druge) emisije akcija Emitenta nude se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Ponuda redovnih (običnih) akcija trajeće 30 dana, od dana početka upisa i uplate, a koji je definisan javnim pozivom objavljenim na sajtu Banjalučke berze i dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.

Prvih 15 dana pravo upisa i uplate (putem upisnica) vršiće akcionari koji posjeduju akcije Emitenta na 20. dan od dana donošenja Odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (pravo preče kupovine), te će se preostali dio akcija iz javne ponude, nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine, ponuditi svim investitorima putem Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

### *IV.3.2 Uslovi koji se primjenjuju na ponudu*

II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta emituje se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. II (drugo) emisijom emituje se 235.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 235.000,00 KM.

### *IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu*

Ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajeće 30 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preče kupovine, a nakon toga ostatak akcije ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Pravo preče kupovine mogu koristiti vlasnici akcija upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je određen Odlukom o II (drugo) emisiji kao 20. dan od dana donošenja Odluke o II (drugo) emisiji redovnih (običnih) akcija, odnosno na dan 01.01.2025. godine.

Pravo preče kupovine vrši se potpisivanjem upisnica u 5 primjeraka u prostorijama Agenta emisije. Agent emisije je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija će biti ponuđene putem Banjalučke berze, te se kupovni nalozi mogu izdati putem ovlašćenih berzanskih posrednika.

U skladu sa članom 39. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Sl.glasnik RS, br. ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022), Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu u slučaju da se, prilikom korišćenja prava preče kupovine, realizuje minimalni prag uspješnosti emisije, odnosno 60% ponuđenih akcija.

Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

Takođe, u skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, broj: 50/10), Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude u slučaju da Grad Trebinje u roku ostavljenom za korištenje prava preče kupovine ne upiše dovoljan broj akcija kojim bi zadržao zakonski minimum procenta vlasništva u Emitentu.

### *IV.3.4 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu*

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanog broja akcija, kao ni povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.

### *IV.3.5 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu*

Prilikom korišćenja prava preče kupovine, vlasnici akcija na dan presjeka mogu kupiti procentualan iznos akcija iz II (druge) emisije koji odgovara procentu vlasništva na dan presjeka. Odnosno, vlasnik akcija na dan presjeka ukoliko

posjeduje 10% vlasništva društva, može maksimalno da, prilikom korišćenja prava preče kupovine, upiše i uplati 10% akcija iz II (druge) emisije (u ovom slučaju:  $235.000 * 10\% = 23.500$  akcija).

Nakon prava preče kupovine, akcije će biti predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i tom prilikom, u zavisnosti od preostale količine akcija, investitori će moći kupiti minimalno 1 akciju, a maksimalno preostalu ponuđenu količinu.

#### *IV.3.6 Rokovi za povlačenje zahtjeva*

U slučaju izmjena i dopuna Jedinstvenog prospekta, svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkaže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata II (druge) emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa članom 11. Odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (minimalni prag uspjehnosti emisije: 60%), upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

#### *IV.3.7 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti*

Period za upis i uplatu akcija iz II (druge) emisije Emitenta trajaće 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Prvih 15 dana upisa i uplate koristiće se pravo preče kupovine, koje mogu koristiti postojeći akcionari upisani u knjigu akcionara na dan presjeka (01.01.2025.), a nakon toga će preostali dio akcija biti predmet javne ponude na berzi.

Po završetku javne ponude akcija iz III (druge) emisije akcija Emitenta, ukoliko ista bude proglašena uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev za registraciju akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nakon čega će se akcije prenijeti na vlasničke račune kupaca akcija.

Zahtjev za registraciju akcija iz II (druge) emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka biće podnesen u roku od 15 dana od dana proglašenja uspješnosti predmetne emisije.

#### *IV.3.8 Način i datum javne objave rezultata ponude*

Emitent će u roku od sedam dana, od dana upisa predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objaviti rezultate emisije na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

#### *IV.3.9 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa*



Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka (01.01.2025.) imaju pravo preče kupovine akcija II (druge) emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija II (druge) emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika ili opunomoćenika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Emitenta akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak” akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak” akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

#### *IV.3.10 Plan distribucije i dodjele*

Akcije iz II (druge) emisije Emitenta biće ponuđene svim pravnim i fizičkim, stranim i domaćim licima putem javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Dan početka upisa i uplate utvrđen je javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze, te će se prvih 15 dana upisa i uplate koristiti pravo preče kupovine, a nakon toga preostali dio akcija biće ponuđen na berzi.

#### *IV.3.11 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije*

Emitent nema saznanja o namjeri drugih akcionara ili članova rukovodećih organa za upis i uplatu akcija iz ove emisije. S obzirom da je uspješnost emisija uslovljena Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, broj: 50/10), Emitent pretpostavlja da će Grad Trebinje iskoristiti svoje pravo preče kupovine da bi imao dovoljan broj akcija kojim bi zadržao zakonski minimum procenta vlasništva.

#### *IV.3.12 Postupak obavještanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja*

Po realizaciji upisa i uplate akcija iz ove emisije investitori će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih akcija od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa akcija na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici akcija će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju akcija na svom vlasničkom računu.

Nakon registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje akcija na slobodno tržište Banjalučke berze.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na slobodno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

#### *IV.3.13 Određivanje cijene*

Prodajna cijena akcija iz II (druge) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Kupovinom akcija na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije, u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa.

Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim internet stranicama.

Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti su navedene u tački IV.2.10 Prospekta.

#### *IV.3.14 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije*

II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta provodiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i ne postoje koordinatori globalne prodaje. Emisija akcija se realizuje bez učešća institucije koje vrše ulogu pokroviteljstva.

#### *IV.3.15 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi*

Deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz II (druge) emisije vršiće se na privremeni namjenski račun broj: 5550900067723336 otvoren kod Nove banke AD Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37 a, 78 000 Banja Luka.

Predmetna emisija vrši se bez platnog agenta.

#### *IV.3.16 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa*

Agent II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka. Druga emisija redovnih (običnih) akcija provodi se bez obaveze preuzimanja i otkupa. Naknada Agenta emisije za provođenje postupka emisije iznosi 4.700,00 KM.

#### *IV.3.17 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti*

Ne postoje nikakava ograničenja u vezi slobodne prenosivosti akcija iz ove emisije.

## IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

### IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspješnosti II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta i upisa promjena podataka u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje akcija na Slobodno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva za uključenje hartija na Slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija od vrijednosti na Slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

### IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na Slobodno tržište Banjalučke berze. Trenutni broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 363.611 redovnih (običnih) akcija. Pored navedenih akcija, Emitent nije emitovao niti uključivao u trgovanje bilo kakve hartije od vrijednosti.

### IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Osim ponude akcija iz druge emisije redovnih (običnih) akcija i njihovog uvrštenja na Slobodno tržište Banjalučke berze, Emitent neće, istovremeno ili gotovo istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za uvrštenje navedenih akcija, privatno ili javno nuditi, odnosno emitovati bilo kakve hartije od vrijednosti.

### IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje subjekti koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

### IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

### IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Mogućnost prekomjerne dodjele (eng.: "Overallotment") kao niti opcija povećanja količine izdanja (eng.: "Green shoe") nisu predviđeni.

## IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

Osim Emitenta ne postoje drugi imaooci ponuđenih akcija koji pristupaju prodaji. Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

### IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije

Emitent emituje 235.000 redovnih (običnih) akcija po cijeni od 1,00 KM po akciji. Uprava Emitenta procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 80% ponuđenih akcija.

Po osnovu navedenog predviđanja, očekuje se minimalni priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu od 188.000,00 KM.

Uprava Emitenta procjenjuje da ukupni troškovi predmetne emisije neće preći iznos od 3,20% nominalne vrijednosti emisije. Struktura troškova emisije prikazana je u narednoj tabeli:

Troškovi	Iznos u KM
Usluge agenta emisije akcija	4.700,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	1.000,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
Troškovi registracije akcija	800,00
Troškovi uvrštenja hartija na slobodno tržište BLSE	300,00
<b>UKUPNO</b>	<b>7.300,00</b>

Po osnovu navedenog, očekivani neto priliv od emisije iznosi najmanje 180.700,00 KM.

## IV.6 RAZRJEĐIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE

U slučaju da Grad Trebinje jedini iskoristi pravo preče kupovine akcija iz II (druge) emisije, te da ostale akcije iz predmetne emisije kupe lica koja nisu u vlasničkoj strukturi Emitenta, sktruktura vlasništva izgledaće:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija	% Vlasništva	Broj akcija
GRAD TREBINJE	30,001843	109.090	30,001843	179.594
LOTEX DOO TREBINJE	27,293179	99.241	16,578546	99.241
STJEPANOVIĆ SNEŽANA	14,576017	53.000	8,853830	53.000
KANTAR NIKOLA	8,597375	31.261	5,222256	31.261
HERC-INVEST DOO TREBINJE	4,098061	14.901	2,489263	14.901
ČIČKOVIĆ MILORAD	1,35612	4.931	0,823741	4.931
MRKAIĆ TATJANA	1,149855	4.181	0,698450	4.181
BRAJKOVIĆ PANTO	1,135004	4.127	0,689429	4.127
MANDRAPA LAZAR	0,692773	2.519	0,420807	2.519
IPATOVA NADEŽDA	0,678197	2.466	0,411953	2.466
OSTALI	10,421576	37.894	6,330266	37.894
<b>DOKAPITALIZACIJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,479615</b>	<b>164.496</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>	<b>363.611</b>	<b>100</b>	<b>598.611</b>

Neto vrijednost imovine po akciji na dan posljednjeg bilansa prije javne ponude (31.12.2023. godine) iznosi 935.049 (Neto vrijednost imovine 935.049 KM / 363.611 akcija = 2,57 KM).

Cijena po akciji ponuđena u javnoj ponudi emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Ne postoji dio emisije koji je rezervisan za određene investitore.

## IV.7 DODATNE INFORMACIJE

### IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije redovnih (običnih) akcija, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon okončanja javne ponude i proglašenja uspješnosti druge emisije redovnih (običnih) akcija od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, iste registrovati kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnog privrednog suda u Trebinju.

### IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Jedinstveni prospekt, pored mišljenja ovlašćenog revizora navedenih u tački III.18, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.

## IV.8 Prilozi

Prilog 1. – Note uz finansijske izvještaje